



SLUŽBENE NOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Godina XVII - Broj 3

ZENICA, ponedjeljak, 19.03.2012.

SKUPŠTINA

92.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka f) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 18. sjednici održanoj 28.02.2012. godine, donosi

Z A K O N O PREUZIMANJU ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. (Predmet)

Ovim zakonom se preuzima i primjenjuje u Zeničko-dobojskom kantonu kao kantonalni zakon, Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).

Član 2. (Primjena)

(1) Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) će se primjenjivati do donošenja kantonalnih zakona kojima se uređuju radno-pravni status, kao i plaće i naknade državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Propisi Vlade i organa uprave i upravnih organizacija Zeničko-dobojskog kantona imaju se uskladići sa ovim zakonom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Do donošenja kantonalnih propisa iz stava (1) ovog člana, obračun plaća i naknada državnim službenicima vršit će se u skladu sa propisima Kantona i aktima organa uprave i upravnih organizacija.

(4) Zakon iz stava (1) ovog člana će se primjenjivati i u organima uprave i upravnim organizacijama kao i u stručnim i drugim službama općina na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3.

(Stavljanje van snage postojećeg Zakona)

Stupanjem na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 9/10).

Član 4.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-4692/12

Datum, 29.02.2012. godine

Z e n i c a

PREDSJEDAVAJUĆI

Miralem Galijašević, s.r.

.....

93.

Na osnovu člana 100. stav 1. i člana 101. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 19/09 i 5/10-isp.), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 18. sjednici održanoj 28.02.2012. godine, donijela je:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

U Poslovniku Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 12/09, 19/09 i 5/10-isp.), u članu 17. u stavu 1. iza riječi „sjednicama“, dodaju se riječi: „a izuzetno svoj stav o nekim pitanjima iz razloga hitnosti, (npr. o promjeni zakazanog termina održavanja sjednice Skupštine, odlučivanja po zahtjevu za izmjene ili dopune prijedloga dnevnog reda sjednice Skupštine), Kolegij može zauzeti na osnovu izvršenih usmenih konsultacija predsjedavajućeg ili po ovlaštenju predsjedavajućeg, sekretara Skupštine, putem telefona sa svim članovima Kolegija, o čemu će se sačiniti službena zabilješka“.

Član 2.

Iza člana 19. dodaje se novi član 19a. koji glasi:

„Član 19a.

Raspodjela sredstava predviđenih za finansiranje Klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Kantona, vršit će se u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih partija („Službeni glasnik BiH“, broj 22/00, 102/09 i 54/10), u jednakim mjesečnim obrocima, na osnovu Odluke Vlade Kantona i to početkom svakog narednog mjeseca za protekli mjesec.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspoređuju se na način da se: 30% sredstava raspoređuje jednako svim klubovima poslanika političkih stranaka, 60% od ukupnog iznosa raspoređuje se srazmjerno broju poslaničkih mjesta koje svaki klub poslanika političkih stranaka ima u trenutku raspodjele, dok se 10% od ukupnog iznosa raspoređuje klubovima poslanika srazmjerno broju poslaničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Kao trenutak raspodjele iz stava 2. ovog člana smatra se dan donošenja Odluke Vlade Kantona iz stava 1. ovog člana.

Poslanik koji u toku trajanja mandata stekne status samostalnog poslanika, ima pravo da izravno učestvuje u raspodjeli sredstava iz stava 1. ovog člana, na način da se istom pripadajući iznos sredstava uplaćuje na žiro račun na koji mu se isplaćuju novčane naknade poslanika.

Poslaniku iz stava 4. ovog člana pripada dio sredstava koji se dijeli na sve poslanike koji imaju mandat u Skupštini Kantona u trenutku raspodjele sredstava iz stava 1. ovog člana i to od dijela koji čini 60% ukupnog iznosa, a poslaniku koji pripada manje zastupljenom spolu, pripada i dio sredstava iz dijela koji čini 10% od ukupnog iznosa sredstava.

Poslanici dvije ili više političkih stranaka koje u Skupštini imaju najmanje jednog izabranog poslanika, poslanici-nezavisni kandidati, kao i poslanici koji su se u toku trajanja mandata izjasnili da u daljem trajanju mandata u Skupštini djeluju kao samostalni poslanici, ukoliko formiraju zajednički klub, imaju pravo da učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava 1. ovog člana pod uslovom da Stručnoj službi Skupštine dostave odluku o formiranju kluba, kao i podatke o broju žiro računa i poslaniku, članu kluba, kojem isti daju ovlaštenje za primanje navedenih sredstava, u ime istog kluba.

Poslanici i Klub poslanika iz stava 4. i 6. ovog člana, dobivena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu da koriste za stvaranje povoljnijih uslova za svoj rad, a isti su dužni da Komisiji za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine dostave godišnji izvještaj o utrošku i namjeni sredstava, najkasnije do 31.03. naredne godine za proteklu godinu.”

Član 3.

U članu 31. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Izuzetno u slučajevima kada je odlukom Kolegija skraćeni rok za dostavu poziva za sjednicu Skupštine ili rok za dostavu akata, predsjedavajući radnog tijela može sazvati sjednicu radnog tijela u kraćem roku od roka propisanog Poslovníkom Skupštine.“

Dosadašnji stavovi 3. i 4. postaju stavovi 4. i 5.

Član 4.

U članu 32. tačka i) mijenja se i glasi:

„i) Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo.“

U istom članu iza tačke lj) dodaje se nova tačka m), koja glasi:

m) Komisija za boračka i invalidska pitanja

Član 5.

Član 40. mijenja se i glasi:

„Član 40.

Komisija za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo, nadležna je da:

- a) razmatra pitanja iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
- b) razmatra nacрте i prijedloge propisa, kao i informacije, izvještaje i analize o stanju iz oblasti rada, socijalne politike, izbjeglica i zdravstva, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
- c) prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti zapošljavanja, zaštite prava zaposlenih i nezaposlenih građana;
- d) daje Skupštini prijedloge mjera za povećanje zaposlenosti i unapređenje životnog standarda građana;
- e) prati i izvještava Skupštinu o stanju u oblasti socijalne politike, izbjeglica i zdravstva;
- f) daje prijedloge akcija za unapređenje socijalnog dijaloga i saradnje sa organizacijama za zaštitu prava na rad;
- g) razmatra pitanja iz oblasti zdravstva i daje prijedloge za unapređenje zdravstvene zaštite građana;
- h) vrši i druge poslove koje joj odredi Skupština.”

Član 6.

Iza člana 44a. dodaje se novi član 44b., koji glasi:

„Član 44b.

Komisija za boračka i invalidska pitanja nadležna je da:

- a) razmatra prijedloge Vlade Kantona i resornog ministarstva za utvrđivanje politike u oblasti boračko-invalidske zaštite;
- b) razmatra nacрте i prijedloge propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Kantonu;
- c) razmatra informacije, izvještaje i analize o stanju o oblasti boračko-invalidske zaštite, te daje Skupštini svoje mišljenje i stavove o njima;
- d) prati stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite, te ukazuje Skupštini, Vladi i resornom ministarstvu na pojave i probleme u toj oblasti;
- e) prati realizaciju propisa i ostvarivanje zakonitosti koji mogu biti od interesa za korisnike boračko-invalidske zaštite, te obavještava Skupštinu o povredama i postupanjima pojedinih organa u primjeni tih propisa;
- f) obavlja i druge poslove shodno ovom Poslovniku i potrebama Skupštine.“

Član 7.

U članu 53. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Izuzetno, u slučajevima postojanja javnog interesa ili drugih opravdanih i nužnih razloga, koje Kolegij procjeni, rok za dostavu poziva za sjednicu Skupštine iz stava 1. ovog člana, može biti skraćen, odlukom Kolegija.“

Dosadašnji stavovi 2. i 3. postaju stavovi 3. i 4.

Član 8.

U članu 83., stav 5. mijenja se i glasi:

„Zapisnik potpisuju predsjedavajući Skupštine, sekretar Skupštine i zapisničar“.

Član 9.

U članu 99. u stavu 1, iza riječi: „preporuke“, slovo „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza riječi „smjernice“ dodaju se riječi: „strategije i analize“, te se na kraju rečenice, iza riječi „akta“ dodaju riječi: „te, u slučajevim propisanim zakonom, daje mišljenja.“

U stavu 2., u prvom redu, iza riječi „informacije“, slovo „i“ zamjenjuje se zarezom, a iza riječi „izvještaje“ dodaju se riječi „i druge akte“, te se, u drugom redu, iza riječi „ti“, riječi „izvještaji i informacije“ zamjenjuju riječju „akti.“

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Podnosilac izvještaja ili informacije može da do otvaranja pretresa, povuče svoj izvještaj ili informaciju.“

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 10.

Iza člana 106. dodaju se novi članovi 106a., 106b. i 106c. koji glase:

„Član 106a.

„Strategijom se utvrđuju opći pravci budućeg djelovanja i dugoročna politika u određenoj oblasti usmjereni ostvarivanju tačno određenih ciljeva.

„Podnosilac strategije može da do otvaranja pretresa, povuče strategiju.

Član 106b.

Analizom se utvrđuje stanje u određenoj oblasti u nadležnosti Skupštine Kantona, uzroci takvog stanja, te daju preporuke za poboljšanje istog.

Podnosilac analize može da do otvaranja pretresa, povuče analizu.

Član 106c.

Mišljenjem se izražava stav Skupštine o određenom pitanju od interesa za Kanton, u slučajevima propisanim zakonom.“

Član 11.

U članu 119. u stavu 1. iza riječi: „poslanicima“ dodaju se riječi: „, a izuzetno, na osnovu prethodno donesene odluke Kolegija, može se razmatrati i po isteku kraćeg roka, koji odredi Kolegij.“

Član 12.

U članu 129., na kraju rečenice, iza riječi: „poslanicima“ dodaju se riječi: „, a izuzetno, na osnovu prethodno donesene odluke Kolegija, može se razmatrati i po isteku kraćeg roka, koji odredi Kolegij.“

Član 13.

U članu 134. na kraju stava 3. tačka se zamjenjuje zarezom, i dodaju riječi: „a u slučajevima iz člana 53. stav 2. Poslovnika, do roka koji odredi Kolegij svojom odlukom“.

Član 14.

U članu 140. u stavu 2., na kraju rečenice, iza riječi: „zakona“ dodaju se riječi: „, a izuzetno, na osnovu prethodno donesene odluke Kolegija, može se razmatrati u roku propisanom u članu 119. stav 1. ovog Poslovnika.“

Član 15.

U članu 152., u stavu 1., iza riječi „rezolucija“, slovo „i“ se zamjenjuje zarezom, a iza riječi „preporuka“ dodaju se riječi: „strategija i analiza“, te se na kraju rečenice, iza riječi: „sjednice“ dodaju riječi: „, a izuzetno, na osnovu prethodno donesene odluke Kolegija, može se odrediti kraći rok“.

Član 16.

U članu 155. stav 2., iza riječi „sudovi“ zarez se zamjenjuje tačkom, a ostali dio teksta se briše.

Član 17.

U članu 161., riječi „koji ona odredi“ zamjenjuju se riječima „od 30 dana od dana stupanja na snagu akta kojim je dato ovlaštenje Zakonodavno-pravnoj komisiji da utvrdi prečišćeni tekst tog akta.“

Član 18.

U članu 199. stav 2., u drugom redu, iza riječi „dana“ dodaju se riječi: „, računajući od dana prijema poslaničkog pitanja ili inicijative obrađenog od strane Stručne službe Skupštine Kantona“.

Stav 3. istog člana mijenja se i glasi:

„Kada predsjedavajući dobije odgovor na poslaničko pitanje ili inicijativu, kopija odgovora koji je primljen najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice Skupštine dostavlja se poslaniku koji ga je postavio, ostalim poslanicima i drugim zainteresovanim subjektima na njihovo traženje, a o odgovoru na poslaničko pitanje ili inicijativu koji bude dostavljen nakon tog roka, poslanik ima pravo svoj stav o istom iznijeti na prvoj narednoj sjednici Skupštine.“

Član 19.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine da utvrdi novi prečišćeni test Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Član 20.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

VLADA**94.**

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 132. stav (1) tačka f) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/06, 20/07 i 9/09), na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 53. sjednice, održanom 17.02.2012. godine, d o n o s i

UREDBU

o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.

U Uredbi o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/08, 10/09, 13/09, 2/10 i 7/10) (u daljem tekstu Uredba) iza člana 5. dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 5a.
(Noćni rad)**

Osnovna plaća policijskog službenika uvećat će se za rad noću 30% od bruto satnice.“

Član 2.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine.

Broj: 02-02-4042/12.

PREMIJER

Datum, 17.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

95.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 49. sjednici, održanoj 26.01.2012. godine, d o n o s i

Broj: 01-34-4693/12

PREDSJEDAVAJUĆI

Datum, 29.02.2012. godine

Z e n i c a

Miralem Galijašević, s.r.

O D L U K U
o unosu nedostajućih sredstava za
stvorene obaveze u
Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za
2011. godinu

Član 1.
(Predmet)

Nalaže se Ministarstvu finansija-Odsjeku za planiranje i izvršenje budžeta, unos nedostajućih sredstava za stvorene obaveze pojedinih budžetskih korisnika koje prelaze iznose odobrene u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/11, 17/11), a u cilju poštivanja računovodstvenog načela sveobuhvatnosti i principa modificiranog nastanka događaja, te realnog finansijskog izvještavanja o izvršenju Budžeta za 2011. godinu.

Član 2.
(Provođenje Odluke)

Za provođenje ove Odluke zadužuju se nadležna ministarstva, uprave, službe i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 02-14-2259/12. **PREMIJER**
Datum, 26.01.2012. godine
Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**
.....

96.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10) i člana 23. stav 1. tačka b). Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje /normiranje na upražnjene pozicije u regularnim tijelima Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj:14/11), nakon provedenog postupka po Oglasu za upražnjenu poziciju u regularnom tijelu Vlade –Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste kandidata
za upražnjenu poziciju člana Nadzornog
odbora privrednog društva „ŽGP Zenica“
d.d. Zenica

Član 1.
(Predmet)

Utvrđuje se konačna lista kandidata za upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica, kako slijedi:

1. Nađa Mišić.

Član 2.
(Provođenje odluke)

U skladu sa članom 1. ove odluke Skupština Društva će izvršiti konačno imenovanje Nadzornog odbora privrednog društva „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-2837/12. **PREMIJER**
Datum, 01.02.2012. godine
Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**
.....

97.

Na osnovu člana 83. stav 1. i 2. Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 51/01 i 29/05), člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 30/97, 7/02 i 70/08), člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 7/10), tačke IX odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

**ODLUKU
O LISTI ESENCIJALNIH LIJEKOVA
NEOPHODNIH ZA OSIGURANJE
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U
OKVIRU STANDARDA OBAVEZNOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U
ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU**

I

Ovom odlukom, a u skladu sa općim i posebnim kriterijima propisanim Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalna esencijalna lista lijekova), utvrđuje se generička Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Lista esencijalnih lijekova kantona).

II

Generička Lista esencijalnih lijekova kantona sastavni je dio ove odluke i čine je lijekovi sa "A liste", kao i određen broj lijekova sa "B liste", sadržanih u Federalnoj esencijalnoj listi lijekova, za koje finansijska sredstva obezbijeduje Zavod zdravstvenog osiguranja.

III

Kantonalni ministar zdravstva može u izuzetnim slučajevima odobriti izdavanje lijeka na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i u slučaju kada taj lijek nije na Listi esencijalnih lijekova iz ove odluke, ukoliko ocijeni da za to postoji opravdana medicinska indikacija.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 2/11 i 7/11).

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-37-2838/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

**Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite
u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u
Zeničko-dobojskom kantonu**

Rb.	ATC	INN - generički naziv	Oblik lijeka	Jačina	Pakovanje	Režim propisivanja	Učešće Zavoda
1	A02BA02	ranitidin	tablete	150 mg	20 tableta	Rp*	100%
					30 tableta	Rp*	100%
					60 tableta	Rp*	100%
				300 mg	10 tableta	Rp*	100%
					30 tableta	Rp*	100%
2	A02BC01	omeprazol	kapsule	20 mg	14 kapsula	Rp spec a	100%
					15 kapsula	Rp spec a	100%
					28 kapsula	Rp spec a	100%
3	A02BC02	pantoprazol	tablete	20 mg	14 tableta	Rp spec a	100%
					28 tableta	Rp spec a	100%
					30 tableta	Rp spec a	100%
			tablete	40 mg	14 tableta	Rp spec a	100%
					28 tableta	Rp spec a	100%
4	A02BC03	lansoprazol	kapsule	15 mg	28 kapsula	Rp spec a	100%
				30 mg	14 kapsula	Rp spec a	100%
					28 kapsula	Rp spec a	100%
5	A03AA04	mebeverin	dražeje	135 mg	50 dražeja	Rp	100%
			kapsule	200 mg	30 kapsula	Rp	100%
6	A03FA01	metoklopramid	sirup	5 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%
					120 ml	Rp	100%
			tableta	10 mg	30 tableta	Rp	100%
					40 tableta	Rp	100%
7	A06AD11	laktuloza	sirup	667 mg /ml	250 ml	Rp	100%
					500 ml	Rp	100%
8	A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju	100.000 i.j./ ml	24 ml	Rp	100%
9	A07AX03	nifuroksazid	kapsula	100 mg	30 kapsula	Rp	100%
				200 mg	16 kapsula	Rp	100%
					32 kapsula	Rp	100%
					8 kapsula	Rp	100%
			oralna otopina	200 mg/5 ml	90 ml	Rp	100%
10	A07EC01	sulfasalazin,	tablete	500 mg	100 tableta	Rp spec *	100%
					50 tableta	Rp spec *	100%
11	A07EC02	mesalazin	rektalna suspenzija	4 g/60 ml	7 klizmi	Rp spec *	100%
			tablete	500 mg	100 tableta	Rp spec *	100%
					50 tableta	Rp spec *	100%
	A07EC02	mesalazin	supp	500 mg	10 supp	Rp spec *	100%
					30 supp	Rp spec *	100%
12	A10AB01	inzulin humani	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 napunjenih penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml	Rp spec	100%
13	A10AB04	inzulin lispro	otopina za injekcije	100 i.j. /mL	5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	Rp spec	100%

14	A10AB05	inzulin aspart	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine	Rp spec	100%
15	A10AB06	inzulin glulisine	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp spec	100%
					5 patrona po 3 ml	Rp spec	100%
16	A10AC01	inzulin humani	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 patrona po 3 ml	Rp spec	100%
17	A10AD01	inzulin aspart	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp spec	100%
		inzulin humani	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp spec	100%
18	A10AD04	inzulin lispro	otopina za injekcije	101 i.j./mL	5 napunjenih penova po 3 ml	Rp spec	100%
19	A10AE04	inzulin glargin	otopina za injekcije	100 i.j./mL	1 bočica od 10 ml	Rp spec/db	100%
					5 patrona po 3 ml	Rp spec/db	100%
					5 penova za jednokratnu upotrebu po 3 ml.	Rp spec	100%
20	A10AE05	inzulin detemir	otopina za injekcije	100 i.j./mL	5 injektora sa 3 ml otopine	Rp spec/db	100%
21	A10BA02	metformin	tablete	500 mg	30 tableta	Rp	100%
					60 tableta	Rp	100%
					100 tableta	Rp	100%
				850 mg	100 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
					60 tableta	Rp	100%
22	A10BB01	glibenkamid	tableta	5mg	30 tableta	Rp	100%
23	A10BB12	glimepirid	tableta	1 mg	30 tableta	Rp	50%
				2 mg	30 tableta	Rp	50%
				3 mg	30 tableta	Rp	50%
				4 mg	30 tableta	Rp	50%
24	A11CC04	kalcitriol	kapsula	0,25 µg	100 kapsula	Rp spec*1	100%
				0,5 µg	100 kapsula	Rp spec*1	100%
25	A12AA04	kalcijum karbonat	tableta	1000 mg	50 tableta	Rp	100%
26	A16AX01	alfa lipoinska kiselina	kapsula	600 mg	30 kapsule	Rp spec**	25%
27	B05XA01	kalijum hlorid	tablete za oralnu otopinu	500 mg	20 tableta	Rp	100%
28	B01AA03	varfarin	tableta	3 mg	50 tableta	Rp	100%
29	B01AC04	klopidogrel	film tablete	75 mg	28 tableta	Rp speck/a	100%
					30 tableta	Rp speck/a	100%
30	B03AA02	fero fumarat	kapsula	350 mg	30 kapsula	Rp	100%
31	B03AB05	dekstriferon	sirup	50 mg /5 mL	100 ml.	Rp	100%
			tablete za žvakanje	100 mg	30 tableta	Rp	100%
32	B03AB09	feri proteinsukcinilat	oralna otopina	800 mg/15 ml	150 ml	Rp	100%
33	B03BB01	folna kiselina	tableta	5 mg	20 tableta	Rp	100%
34	C01AA05	digoksin	tableta	0,25 mg	20 tableta	Rp	100%
35	C01BC03	propafenon	film tablete	150 mg	40 tableta	Rp spec	100%

					50 tableta	Rp spec	100%
				300 mg	50 tableta	Rp spec	100%
36	C01BD01	amjodaron	tableta	200 mg	30 tableta	Rp spec	100%
					60 tableta	Rp spec	100%
37	C01DA02	gliceriltrinitrat	lingvalet	0,5 mg	100 lingvaleta	Rp	100%
38	C01DA14	izosorbid mononitrat	kapsule retard	40 mg	50 kapsula	Rp	100%
				60 mg	50 kapsula	Rp	100%
			retard tablete	40 mg	30 tableta	Rp	100%
					50 tableta	Rp	100%
				60 mg	30 tableta	Rp	100%
					50 tableta	Rp	100%
			tableta	20 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
					60 tableta	Rp	100%
				40 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
					60 tableta	Rp	100%
39	C02CA04	doksazosin	tableta	2 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
				4 mg	20 tableta	Rp spec	100%
			tablete sa prilagođenim oslobađanjem	4 mg	30 tableta	Rp spec	100%
40	C03AA03	hidrohlorotiazid	tableta	25 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
					50 tableta	Rp	100%
41	C03CA01	furosemid	tableta	40 mg	10 tableta	Rp	100%
					12 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
				500 mg	20 tableta	Rp	100%
42	C03CA04	torasemid	tableta	10 mg	30 tableta	Rp spec	100%
				10mg	10 tableta	Rp spec	100%
				5 mg	30 tableta	Rp spec	100%
				5 mg	10 tableta	Rp spec	100%
43	C03DA01	spironolakton	tablete, dražeje	100 mg	20 dražeje	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				50 mg	20 dražeja	Rp	100%
				25 mg	20 dražeja	Rp	100%
					40 tableta	Rp	100%
44	C03EA01	hidrohlorotiazid, amilorid	tableta	50 mg + 5 mg	40 tableta	Rp	100%
45	C07AB03	atenolol	film tablete	100 mg	15 tableta	Rp	100%
					28 tableta	Rp	100%
			tableta	100 mg	14 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
				50 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
46	C07AB07	bisoprolol	tableta	10 mg	30 tableta	Rp spec k	100%
				5 mg	30 tableta	Rp spec k	100%
47	C07AG02	karvedilol	tableta	12,5 mg	28 tableta	Rp spec k	100%
					30 tableta	Rp spec k	100%

				25 mg	28 tableta	Rp spec k	100%
					30 tableta	Rp spec k	100%
				3,125 mg	28tableta	Rp spec k	100%
					30 tableta	Rp spec k	100%
				6,25 mg	28 tableta	Rp spec k	100%
					30 tableta	Rp spec k	100%
48	C08CA01	amlodipin	kapsula	5 mg	20 kapsula	Rp	100%
			tableta	10 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				5 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
49	C08DA01	verapamil	film tablete	120 mg	20 tablete	Rp	100%
				80 mg	30 tableta	Rp	100%
					45 tableta	Rp	100%
					50 tableta	Rp	100%
50	C09AA02	enalapril	tableta	10 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				20 mg	20 tableta	Rp	100%
				5 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
51	C09AA03	lizinopril	tableta	10 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				20 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				5 mg	20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
52	C09AA05	ramipril	tableta	1,25 mg	28 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				2,5 mg	28 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				5 mg	28 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				10 mg	28 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
53	C09AA10	trandalopril	kapsula	0,5 mg	50 kapsula	Rp spec	100%
				2 mg	28 kapsula	Rp spec	100%
54	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	tableta	10 mg +12,5 mg	20 tableta	Rp spec	100%
				10 mg +25 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
				20 mg +12,5 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
55	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	tableta	10 mg +12,5 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
				20 mg + 12,5 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
				20 mg + 25 mg	20 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%

56	C09CA01	losartan	tableta	25 mg	30 tableta	Rp spec d*	30%
				50 mg	30 tableta	Rp spec d*	30%
57	C09CA03	valsartan	tableta	160 mg	28 tableta	Rp spec d*	100%
				80 mg	28 tableta	Rp spec d*	100%
58	C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	film tablete	50mg +12,5 mg	28 tableta	Rp spec d*	30%
				50mg +12,5 mg	30 tableta	Rp spec d*	30%
59	C09DA03	valsartan /HCTZ	tableta	160/12,5 mg	28 tableta	Rp spec d*	100%
				80/12,5 mg	28 tableta	Rp spec d*	100%
60	C10AA01	simvastatin	tableta	10 mg	28 tableta	Rp spec	100%
				20 mg	28 tableta	Rp spec	100%
61	C10AA07	rosuvastatin	film tablete	5 mg	28 tableta	Rp spec*2	25%
				10 mg	28 tableta	Rp spec*2	25%
				20 mg	28 tableta	Rp spec*2	25%
				40 mg	28 tableta	Rp spec*2	25%
62	D06AX	bacitracin, neomicin	mast	500 i.j.+3500 i.j./g	30 gr. mast	Rp	100%
63	D06BB03	aciklovir	krema	50 mg/g	5 gr.	Rp	100%
			mast	50 mg/g	10 gr.	Rp	100%
53	D07AB10	alklometazon	krema	0,5 mg / g	20 grama	Rp	100%
			mast	0,5 mg / g	20 grama	Rp	100%
64	D07AC01	betametazon	krema	0,5 mg / g	15 grama	Rp	100%
			mast	0,5 mg / g	15 grama	Rp	100%
65	D07XC01	betametazon+ salicilna kiselina	losion	(0,5+30)mg/g	a 50 ml	Rp	100%
			mast	(0,5+30)mg/g	15 gr. mast	Rp	100%
					30 gr. mast	Rp	100%
66	D07CC01	betametazon+ gentamicin	krema	(0,5+1,0) mg/g	15 gr. krema	Rp	100%
			mast	(0,5+1,0) mg/g	15 gr. mast	Rp	100%
67	G01AF01	metronidazol	vaginalete	500 mg	10 vaginaleta	Rp spec	100%
68	D01AC01	klotrimazol	vaginalete	200 mg	3 vaginalete	Rp spec	100%
				500 mg	1 vaginaleta	Rp spec	100%
69	G02AB03	ergometrin	tableta	0,2 mg	20 tableta	Rp spec	100%
70	G02CA	heksoprenalin	tableta	0,5 mg	20 tableta	Rp spec	100%
71	G03DB01	didrogesteron	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp spec	100%
72	G03GB02	klomifen	tableta	50 mg	10 tableta	Rp spec*	100%
73	G04CA02	tamsulozin	kaspule	0,4 mg	30 kapsula	Rp spec u	100%
74	G04CB01	finasterid	film tablete	5mg	28 tableta	Rp spec u	100%
					30 tableta	Rp spec u	100%
75	G04CB02	dutasterid	meke kapsule	0,5 mg	30 kapsula	Rp spec u	100%
76	H01BA02	dezmpresin	tableta	0,2 mg	30 tableta	Rp spec*	100%
			sprej	0,1 mg/ml	50 doza	Rp spec*	100%
77	H02AB04	metilprednizolon	tableta	4 mg	30 tableta	Rp spec*	100%
				16 mg	50 tableta	Rp spec*	100%
78	H02AB02	deksametazon	tableta	0,5 mg	10 tableta	Rp	100%
79	H02AB07	prednizon	tableta	5 mg	10 tableta	Rp	100%
80	H03AA01	levotiroksin	tableta	100 mcg	100 tableta	Rp spec *	100%
					50 tableta	Rp spec *	100%
				150 mcg	100 tableta	Rp spec *	100%
					50 tableta	Rp spec *	100%

				50 mcg	100 tableta	Rp spec *	100%
					50 tableta	Rp spec *	100%
81	H03BA02	propiltiouracil	tableta	50 mg	20 tableta	Rp spec	100%
82	H03BB02	tiamazol	tableta	10 mg	30 tableta	Rp spec *	100%
				20 mg	30 tableta	Rp spec *	100%
83	J01AA02	doksiciklin	kapsula	100 mg	5 kapsula	Rp o	100%
					6 kapsula	Rp o	100%
			tablete za oralnu otopinu	100 mg	10 tableta	Rp o	100%
84	J01CA04	amoksicilin	kapsula	250 mg	16 kapsula	Rp i	100%
				500 mg	16 kapsula	Rp i	100%
			prašak za oralnu suspenciju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp i	100%
			tablete	500 mg	10 disperzibilnih tableta	Rp i	100%
					14 disperzibilnih tableta	Rp i	100%
					20 disperzibilnih tableta	Rp i	100%
85	J01CR02	amoksicilin + klavulonska kiselina	film tablete	250 mg + 125 mg	15 tableta	Rp t	100%
				500 mg + 125 mg	10 film tableta	Rp t	100%
					15 tableta	Rp t	100%
					20 tableta	Rp t	100%
				875mg + 125 mg	10 tableta	Rp t	100%
					14 tableta	Rp t	100%
			prašak za oralnu suspenciju	125mg + 31,25 mg/5 ml.	100 ml	Rp t	100%
				250mg + 62,5 mg./5 ml.	100 ml	Rp t	100%
				400 mg + 57 mg./5 ml.	100 ml	Rp t	100%
					140 ml	Rp t	100%
					70 ml	Rp t	100%
86	J01DA01	cefaleksin	kapsula	250 mg	16 kapsula	Rp o	100%
				500 mg	16 kapsula	Rp o	100%
			prašak za oralnu suspenciju	250 mg/5 ml	100 ml	Rp o	100%
87	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	prašak za oralnu suspenciju	(200+40) mg/5 ml	100 ml	Rp	100%
			tableta	(400+80) mg;	20 tableta	Rp	100%
88	J01FA01	eritromicin	film tablete	250 mg	20 tablete	Rp r	100%
				500 mg	20 tableta	Rp r	100%
			kapsula	250 mg	16 kapsula	Rp r	100%

89	J01FA09	klaritromicin	film tablete	250 mg	14 tableta	Rp t	100%
				500 mg	14 tableta	Rp t	100%
					7 tableta	Rp t	100%
90	J01FA10	azitromicin	film tablete	500 mg	2 tablete	Rp r 1	100%
					3 tablete	Rp r 1	100%
			prašak za oralnu suspenciju	100 mg/5 ml	20 ml.	Rp r 1	100%
				200 mg/5 ml	15 ml.	Rp r 1	100%
					20 ml.	Rp r 1	100%
					30 ml.	Rp r 1	100%
91	J01MA02	ciprofloksacin	film tablete	250 mg	10 tableta	Rp t	100%
					14 tableta	Rp t	100%
					20 tableta	Rp t	100%
				500 mg	10 tableta	Rp t	100%
					14 tableta	Rp t	100%
				750 mg	10 tableta	Rp t	100%
					14 tableta	Rp t	100%
					20 tableta	Rp t	100%
92	J01MA06	norfloksacin	film tablete	400 mg	20 tableta	Rp t	100%
					21 tableta	Rp t	100%
93	J01XD01	metronidazol	tableta	250 mg	20 tableta	Rp	100%
				400 mg	20 tableta	Rp	100%
				500 mg	10 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
94	J02AC01	flukonazol	kapsula	100 mg	7 kapsula	Rp	100%
				150 mg	1 kapsula	Rp	100%
				50 mg	7 kapsula	Rp	100%
95	J04AB02	rifampicin	kapsula	300 mg	16 kapsula	Rp spec*	100%
96	J04AC01	izoniazid	tableta	50 mg	100 tableta	Rp spec*	100%
97	J04AK02	etambutol	tableta	400 mg	100 tableta	Rp spec*	100%
98	D06BB03	aciklovir	tableta	200 mg	25 tableta	Rp spec	100%
					30 tableta	Rp spec	100%
				400 mg	35 tableta	Rp spec	100%
99	L02BA01	tamoksifen	film tablete	10 mg	30 tableta	Rp spec o	100%
100	L04AD01	ciklosporin	meke kapsule	25 mg	50 kapsula	Rp spec*	100%
101	L04AX01	azatioprin	film tablete	50 mg	100 tableta	Rp spec *	100%
102	M01AB05	diklofenak	film tablete	50 mg	20 tableta	Rp	100%
			film tablete sa produženim oslobađanjem	100 mg	20 tableta	Rp	100%
			obložene tablete	50 mg	10 tableta	Rp	100%
			supozitorije	12,5 mg	10 supozitorije	Rp	100%
103	M01AC06	meloksikam	tableta	15 mg	30 tableta	Rp spec	100%
				7,5 mg	30 tableta	Rp spec	100%
104	M01AE01	ibuprofen	film tablete	400 mg	10 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
				600 mg	30 tableta	Rp	100%
			oralna otopina	100 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%
105	M01AE03	ketoprofen	kapsula	50 mg	20 kapsula	Rp	100%
					25 kapsula	Rp	100%

			supozitorije	100 mg	12 supozitorija	Rp	100%
106	M04AA01	alopurinol	tableta	100 mg	100 tableta	Rp	100%
					40 tableta	Rp	100%
107	M05BA04	alendronat	tableta	70 mg	4 tablete	Rp spec 1	100%
108	N07BC02	metadon	oralne kapi	10 mg/ml	10 ml.	Rp spec *** Rp spec D	100%
			tableta	5 mg	20 tableta	Rp spec ***	100%
109	N02AX02	tramadol	kapsula	50 mg	20 kapsula	Rp spec ***	100%
			oralna otopina	100 mg/ml	10 ml. kapi	Rp spec ***	100%
110	N02AX52	tramadol + paracetamol	tablete	37,5/325 mg	30 tableta	Rp spec ***	100%
111	N02CA52	ergotamin kombinacija	film tablete	200 mg + 80 mg + 25 mg + 20 mg + 0,75 mg	10 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
112	N03AA02	fenobarbiton	tableta	100 mg	10 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
113	N03AF01	karbamazepin	tableta	200 mg	50 tableta	Rp	100%
			tablete sa produženim djelovanjem	400 mg	30 tableta	Rp	100%
114	N03AG01	natrijum valproat	tablete	300 mg	100 tableta	Rp spec	100%
	N03AG01	natrij valproat	sirup	300 mg/5 ml	150 ml	Rp spec	100%
				50 mg/ml	100 ml	Rp spec	100%
115	N03AX09	lamotrigin	tableta	100 mg	30 tableta	Rp spec A	100%
				25 mg	30 tableta	Rp spec A	100%
				50 mg	30 tableta	Rp spec A	100%
116	N03AX11	topiramat	tableta	100 mg	60 tableta	Rp spec	100%
				25 mg	60 tableta	Rp spec	100%
				50 mg	60 tableta	Rp spec	100%
117	N03AX12	gabapentin	kapsule	100 mg	20 kapsula	Rp	100%
				300 mg	50 kapsula	Rp	100%
				400 mg	50 kapsula	Rp	100%
118	N04AA02	biperiden	tableta	2 mg	50 tableta	Rp spec CMZ	100%
119	N04BA02	levodopa, benzerazid	tableta	100 mg+25 mg	100 tableta	Rp spec CMZ	100%
120	N04BA02	levodopa, karbidopa	tableta	250 mg+25 mg	100 tableta	Rp spec CMZ	100%
121	N05AA02	levomepromazin	film tablete	25 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
	N05AA02	levomepromazin	tableta	100 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
122	N05AA03	promazin	tableta	100 mg	50 tableta	Rp spec CMZ	100%
				25 mg	50 tableta	Rp spec CMZ	100%
123	N05AB02	flufenazin	film tablete	1 mg	25 tableta	Rp spec CMZ	100%
				5 mg	100 tableta	Rp spec CMZ	100%
					25 tableta	Rp spec CMZ	100%

124	N05AD01	haloperidol	tableta	10 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
				2 mg	25 tableta	Rp spec CMZ	100%
125	N05AH02	klozapin	tableta	100 mg	50 tablete	Rp spec CMZ	100%
				25 mg	50 tableta	Rp spec CMZ	100%
126	N05AH03	olanzapin	film tablete	10 mg	28 tableta	Rp spec CMZ	25%
				5 mg	28 tableta	Rp spec CMZ	25%
127	N05AL01	sulpirid	kapsula	50 mg	30 kapsula	Rp	100%
128	N05AN01	litijum karbonat	tableta	300 mg	100 tableta	Rp spec	100%
129	N05AX08	risperidon	film tablete	1 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
					30 tableta	Rp spec CMZ	100%
					60 tableta	Rp spec CMZ	100%
				2 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
					30 tableta	Rp spec CMZ	100%
					60 tableta	Rp spec CMZ	100%
				3 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
					30 tableta	Rp spec CMZ	100%
					60 tableta	Rp spec CMZ	100%
				4 mg	20 tableta	Rp spec CMZ	100%
					30 tableta	Rp spec CMZ	100%
					60 tableta	Rp spec CMZ	100%
130	N05BA01	diazepam	film tablete	2 mg	30 tableta	Rp	100%
				5 mg	30 tableta	Rp	100%
			tableta	10 mg	30 tableta	Rp	100%
131	N05CD02	nitrazepam	tableta	5 mg	10 tableta	Rp	100%
					30 tableta	Rp	100%
132	N06AA09	amitriptilin	film tablete	10 mg	100 tableta	Rp spec CMZ	100%
				25 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
133	N06AB03	fluoksetin	film tablete	20 mg	10 tableta	Rp spec CMZ	100%
					20 tableta	Rp spec CMZ	100%
			kapsula	20 mg	30 kapsula	Rp spec CMZ	100%
134	N06AB05	paroksetin	film tablete	20 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%

				30 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
135	N06AB06	sertralin	tableta	100 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
				50 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
136	N06AB10	escitalopram	tableta	10 mg	30 tableta	Rp spec CMZ	100%
137	N07AA02	piridostigmin	tableta	60 mg	20 tableta	Rp spec	100%
138	N07BC51	buprenorfin+nalokson	lingvaleta	2 + 0,5 mg	7 lingvaleta	Rp spec D	100%
139	P02CA01	mebendazol	oralna otopina	100 mg/5 ml	30 ml	Rp	100%
			tableta	100 mg	6 tableta	Rp	100%
140	R03BA05	flutikazon propionat	inhalaciona suspencija za raspršivač	125 µg/ 1 doza	60 doza	Rp spec	100%
				250 µg/ 1 doza	60 doza	Rp spec	100%
				50 µg/ 1 doza	120 doza	Rp spec	100%
141	R03AC02	salbutamol	sirup	2 mg/5 ml	100 ml sirup	Rp	100%
					200 ml sirup	Rp	100%
			sprej	100 mcg / doza	sprej 200 inhalacija	Rp	100%
			tableta	2 mg	100 tableta	Rp	100%
					60 tableta	Rp	100%
142	R03AC12	salmeterol	inhalaciona suspencija za raspršivač	25 mcg/doza	120 doza inhalaciona suspencija za raspršivač	Rp spec	100%
143	R03AK06	salmeterol+flutikazon	inhalator	25/125 mcg,	120 doza inhalator	Rp spec p	100%
				25/250 mcg	120 doza inhalator	Rp spec p	100%
				25/50 mcg,	120 doza inhalator	Rp spec p	100%
144	R01AD05	budezonid	pulv.inh.	200 mcg	200 doza	Rp spec p	100%
			umetak	200 mcg	200 doza	Rp spec p	100%
145	R03BA08	ciklesonid	120 doza inhalacioni rastvor pod pritiskom	80 mcg/doza	120 doza inhalacioni rastvor pod pritiskom	Rp spec p	100%
			60 doza inhalacioni rastvor pod pritiskom	160 mcg/ doza	60 doza inhalacioni rastvor pod pritiskom	Rp spec p	100%
146	R03DA04	teofilin	kapsule sa produženim oslobađanjem	200 mg	40 kapsula	Rp	100%
					50 kapsula	Rp	100%
				300 mg	50 kapsula	Rp	100%
147	R03DA05	aminofilin	tableta	100 mg	50 tableta	Rp	100%
148	R03DC03	montelukast	film tablete	10 mg	14 tableta	Rp spec p	100%
					28 tableta	Rp spec p	100%
			tablete za žvakanje	5 mg	14 tableta	Rp spec p	100%
					28 tableta	Rp spec p	100%

134	R05DA05	folkodin	kapsula	10 mg	20 kapsula	Rp	100%
			oralna otopina	4 mg/5 ml	60 ml	Rp	100%
135	R06AX13	loratadin	tbl	10 mg	10 tableta	Rp	100%
					14 tableta	Rp	100%
					20 tableta	Rp	100%
			sirup	5 mg/5 ml	100 ml	Rp	100%
					120 ml	Rp	100%
149	S01AA30	bacitracin, neomicin	kapi za oči i uši	250+3.500/g	bočica	Rp	100%
150	S01AD03	aciklovir	mast za oči	0,03	4,5 g	Rp	100%
					5 g	Rp	100%
151	S03CA01	deksametazon, neomicin	kapi za oči i uši	(1+3,5) mg/ ml	10 ml	Rp	100%
					5 ml	Rp	100%
152	S01ED01	timolol	kapi za oči	0,25% (2,5mg/ml)	5 ml	Rp	100%
				0,5% (5mg/ ml)	5 ml	Rp	100%
153	S01ED02	betaksolol	kapi za oči	0,5% (5mg/ ml)	6 ml	Rp	100%
154	S01EE01	latanoprost	kapi za oči	50 mcg/ml	2,5 ml	Rp spec	25%

Napomena:

Cijene na ovoj listi lijekova se odnose na navedene veličine pakovanja i predstavljaju osnov za izračun cijena ostalih veličina pakovanja.

Legenda

Rp	Lijek se izdaje samo na liječnički recept
Rp *	Preporučuje se upotreba maksimalno 4-6 nedjelja, nakon tog perioda uraditi ponovnu procjenu terapije
Rp spec a	Ulkusna bolest rezistentna na H2 blokatore, refluksni ezofagitis i Zollinger - Elisonov sindrom, za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> . Spec.POM do 4 nedjelje, daljnja terapija po preporuci gastroenterologa
Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.
Rp spec 1	Na osnovu dokaza provedenog dijagnostičkim procedurama tj. D.E.X.A.(T-scor<=2,5)
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja
Rp spec**	Samo po preporuci dijabetologa/neurologa ili po preporuci spec.porodične medicine uz strogo provedene testove za dokazivanje polineuropatije.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi.
Rp spec/db	Za potrebe bolesnika od šećerne bolesti s nereguliranom glikemijom koji se nalaze na intenziviranoj inzulinskoj terapiji samo prema preporuci (nalazu) dijabetologa.
Rp speck/a	Propisuje se samo prema nalazu kardiologa pacijentima nakon IM ili nakon ugradnje stent-a (Bypass-a) u trajanju od 6 mjeseci
Rp spec k	Propisuje se samo po preporuci kardiologa
Rp spec u	Propisuje se samo po preporuci specijaliste urologa
Rp spec o	Po preporuci onkologa
Rp spec d*	Samo po preporuci interniste i/ili propisuju spec.porodične medicine u slučajevima nepodnošenja ACE inhibitora
Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil)

Rp spec p	Po preporuci interniste-pulmologa ili pneumoftiziologa za stanja bronhijalne astme III i IV stupnja gdje postoji neadekvatan terapijski odgovor na inhalirane kortikosteroide ili kratkodjelujuće β -2 agoniste. U nadležnim PFD-ima su obavezni pisati recepte pneumoftiziolozi.
Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin)
Rp p	Nekomplicirane infekcije urinarnog i respiratornog sistema
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.
Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu).
Rp spec CMZ	Propisuju specijalisti u centru za mentalno zdravlje tamo gdje su uspostavljeni ili spec.porodične medicine po preporuci NPS-a
Rp spec*1	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja, lijek se ne propisuje pacijentima koji su na hroničnom hemodializnom tretmanu
Rp spec*2	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine, ako primjenom simvastatina u periodu od 2 mjeseca nije postignuta ciljna vrijednost ukupnog HOLESTEROLA od 4 ili ispod 4, te LDL-a ispod 2,5.

VAŽNA NAPOMENA! Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja polifarmacije kod pacijenata.

.....

98.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), člana 4. stav 1. Zakona o koncesijama (Prečišćeni tekst) («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metalnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/11) i poništavanju Javnog poziva

Član 1. (Predmet)

(1) Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metalnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/11), zbog neuspjelog Javnog poziva.

(2) Poništava se Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju metalnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo, objavljen u „Dnevnom avazu“ dana 27.09.2011. godine.

Član 2. (Provođenje Odluke)

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da Obavijest o poništenju Javnog poziva iz člana 1. stav (2) ove odluke objavi u „Dnevnom avazu“.

Član 3. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“

Broj: 02-18-2840/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

.....

99.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), člana 4. stav 1. Zakona o koncesijama (Prečišćeni tekst) («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metalnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo

Član 1. (Predmet)

Pristupa se provođenju procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metalnog mineralnog resursa-ceruzita, na ležištima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo.

Član 2. (Lokacija)

(1) Istražno-eksploatacioni prostor ležišta Očekalj i Prgoševo u općini Olovo ograničen je graničnim linijama sa prijelomnim tačkama, kako slijedi:

TAČKA	X	Y
I	4 883 571,00	6 547 383,00
II	4 884 745,69	6 549 653,74
III	4 884 000,00	6 550 095,00
IV	4 882 440,00	6 549 217,00
V	4 883 264,00	6 547 304,00
I	4 883 571,00	6 547 383,00

(2) Površina unutar eksploatacionog polja je 3.358.251,00 m². Spisak katarstarskih čestica (katarstarskih čestica je ukupno je 379, od toga 374 u K.O. Dolovi i 5 u K.O. Dugandžići) se nalazi u dokumentu dostavljenom i ovjerenom od strane općine Olovo.

Član 3. (Elementi Ugovora)

Posebni uslovi za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za eksploataciju ceruzita su:

- a) Minimalno vrijeme koncesije za eksploataciju je 25 godina, a zavisit će od utvrđenih rezervi mineralnog resursa;
- b) Za eksploataisane količine ceruzita, koncesionar je

dužan plaćati koncesionu naknadu u iznosu od minimalno 2,0 KM po toni rovne rude (slovima: dvije konvertibilne marke po toni rovne rude);

- c) Minimalne količine eksploatacije ceruzita na koji je koncesionar obavezan plaćati koncesionu naknadu su 100.000 tona rovne rude /godišnje (slovima: stohiljada tona rovne rude po godini);
- d) Minimalna jednokratna (fiksna godišnja) koncesiona naknada po metru kvadratnom istražno-eksploatacionog prostora ležišta Očekalj i Prgoševo u općini Olovo je 0,6 KM/m², uz godišnju korekciju na osnovu zvanične inflacije u BiH.

Član 4. (Opći eliminatorni uslovi)

(1) Opći eliminatorni uslovi za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za eksploataciju ceruzita na predmetnim lokalitetima su:

- a) Dokaz o uspješnom poslovanju ponuđača u posljednje tri poslovne godine;
- b) Dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima;
- c) Garancija banke na iznos vrijednosti minimalne dvogodišnje eksploatacije ceruzita prema ponudenoj cijeni koncesione naknade;
- d) Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istraživanje i eksploataciju ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo kod Olova, urađena prema Načelnom sadržaju;
- e) Ovjerena izjava da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću nesporno prihvata obavezu deminiranja istražno-eksploatacionog polja, prije početka istražnih radova, o ličnom trošku u roku od 3 godine, računajući od dana potpisivanja koncesionog ugovora;
- f) Ovjerena izjava da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, nesporno, prihvata sve uslove iz Saglasnosti općinskog Vijeća Olovo, broj: 01-18-2238-2/11 od 10.08.2011. godine;
- g) Ovjerena izjava da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću obavezuje omogućiti realizaciju projekata od općeg interesa, za koje Općinsko vijeće Olovo iskaže interes;
- h) Ovjerena izjava da pod krivičnom i materijalnom odgovornošću nesporno prihvata obavezu da u toku eksploatacije, u slučaju nailaska na resurse plemenitih metala, obavijesti Koncesora i iste deponuje u području istražno-eksploatacionog lokaliteta, te ih preda Koncesoru;

(2) Izjave pod (e), (f), (g) i (h) mogu biti date u integralnoj formi, odnosno objedinjene.

Član 5. (Ostali uslovi)

(1) Koncesija će se dodijeliti prema kriteriju najpovoljnijeg ponuđača, odnosno, po principu najvećeg zbira bodova po osnovu tenderskih kriterija, koji uključuju visinu kontinuirane i jednokratne koncesione naknade, minimalnu godišnju realizaciju predmeta koncesije, poslovni rezultat, kao i na osnovu općih kriterija dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo kod Olova.

(2) Vrijeme trajanja Javnog poziva je 60 dana.

(3) Procentualno učešće kod vrednovanja ponuda je:

- a) kontinuirana naknada maksimalno 45 bodova;
- b) jednokratna koncesiona naknada maksimalno 10 bodova;
- c) minimalna godišnja realizacija maksimalno 20 bodova;
- d) dozvola za eksploataciju maksimalno 15 bodova;
- e) poslovni rezultat maksimalno 10 bodova.

Član 6. (Istraživanje i eksploatacija)

(1) Istražne i eksploatacione radove, kao i sve druge prateće poslove, Koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona i propisa kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, te drugih važećih zakonskih propisa.

(2) U slučaju da Koncesionar ne otpočne sa eksploatacijom ceruzita u roku od tri godine, računajući od dana donošenja ove Odluke, smatrat će se da je odustao od realizacije projekta.

Član 7. (Provođenje postupka izbora)

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da, putem Komisije koju imenuje ministar Ministarstva za privredu, sprovede postupak prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

Član 8. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-18-2841/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

.....

100.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU**o odobravanju finansijskih sredstava
Agenciji za privatizaciju Zeničko-
dobojskog kantona****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka), na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti.

**Član 2.
(Ekonomski kod)**

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine (isplata za period januar-mart 2012. godine), razdjel 18, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija «Transfer za Agenciju za privatizaciju».

**Član 3.
(Provođenje Odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

**Član 4.
(Stupanje na snagu)**

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-2842/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.
.....**101.**

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 17/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U**o odobravanju sredstava za
implementaciju projekta „Izgradnja
zgrade Dnevnog centra za djecu i
odrasle osobe sa posebnim potrebama u
Visokom“****Član 1.
(Predmet)**

Odobravaju se sredstva Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ iz Zenice kao implementatoru projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesethiljada konvertibilnih maraka), kao dio učešća Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji ovog projekta, na koji je Vlada Kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-23-17799/11 od 28.06.2011. godine.

**Član 2.
(Analitička konta)**

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 17/11), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija «Kapitalni grantovi općinama».

(2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćena na račun Udruženja broj: 1610550012510025 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica sa rokom doznake do 31.03.2012. godine.

**Član 3.
(Provođenje odluke)**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

Član 4. (Izveštavanje)

Zadužuje se Udruženje „Humanost-societas humanitatis“ da će Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podnijeti ukupan izvještaj o utrošku doznačenih sredstava.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2843/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

.....

102.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 49. sjednice, održanom 01.02.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava udruženju „Humanost – societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se sredstva Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica, kao implementatoru projekta: „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama” u Zenici, na koji je Vlada Kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-35-18250/09 od 09.07.2009. godine, u ukupnom iznosu od 39.500,00 KM (slovima: tridesetdevet hiljadapetstotina konvertibilnih maraka) kao učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona u nastavka implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama” u Zenici, za period januar-mart 2012. godine.

Član 2. (Analitička konta)

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 17/11), razdjel 20, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija «Ostali socijalni transferi».

(2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćivana u mjesečnim iznosima od 13.166,67 KM (slovima: trinaesthiljadastotinušezdeset i 67/100 konvertibilnih maraka) na račun Udruženja broj: 1610550012510025, otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

Član 3. (Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

Član 4. (Izveštavanje)

Udruženje „Humanost-societas humanitatis“ će izvijestiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utrošku doznačenih sredstava.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-2844/12.

PREMIJER

Datum, 01.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

.....

103.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 17/11), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKA
o izmjenama Odluke o odobravanju
finansijskih sredstava-subvencioniranju
uvođenja i certificiranja međunarodnih
standarda za upravljanje kvalitetom
obrtničkoj radnji „S&M-P“ Kakanj

Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Mijenja se Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certificiranja međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji „S&M-P“ Kakanj Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/11), tako što se u članu 1. Odluke riječ „S&P-M“ zamjenjuje riječju „S&M-P“;

(2) U članu 2. stav (1) riječi „iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu“, zamjenjuju se riječima „na osnovu Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine“, a žiro-račun broj „1543012000199378“, zamjenjuje se brojem „1543012000199398“.

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-3034/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

104.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), člana 11. stav 2. Zakona o koncesijama-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/03), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli koncesije za istraživanje i
eksploataciju mineralnog resursa-gabra
na ležištu Karaula, k.č. 652/1 K.O.
Drecelj, općina Olovo

Član 1.
(Predmet koncesije)

Privrednom društvu „H.I.H“ d.o.o. Živinice (u daljem tekstu Koncesionar) dodjeljuje se koncesija za istraživanje i

eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula, u općini Olovo.

Član 2.
(Lokacija)

(1) Istražno-eksploatacioni prostor ležišta je ograničen graničnim linijama sa prijelomnim tačkama kako slijedi:

TAČKA	X	Y
I	4 892 505,96	6 553 388,43
II	4 892 459,39	6 553 424,04
III	4 892 402,43	6 553 403,35
IV	4 892 338,33	6 553 363,03
V	4 892 251,86	6 553 330,01
VI	4 892 241,45	6 553 139,69
I	4 892 505,96	6 553 388,43

(2) Površina unutar istražno-eksploatacionog polja je 1,5 ha i nalazi se na k.č. 652/1 i pripada K.O. Drecelj, općina Olovo.

Član 3.
(Ugovor)

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da u skladu sa ovom Odlukom i odredbama Zakona o koncesijama potpiše Ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula, u općini Olovo, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 4.
(Elementi Ugovora)

(1) Osnovni elementi Koncesionog ugovora su:

- a) Vrijeme koncesije za istraživanje je 1 godina (jedna godina), računajući od dana dobijanja dozvole za istraživanje, a vrijeme koncesije za eksploataciju je 20 godina, računajući od dana dobijanja dozvole za eksploataciju;
- b) Minimalna visina kontinuirane koncesione naknade je 10,10 KM/m³ čvrste mase (slovima: deset i 10/100 konvertibilnih maraka po metru kubnom čvrste mase);
- c) Minimalna visina jednokratne koncesione naknade je 1,10 KM/m² istražno-eksploatacionog prostora;
- d) Minimalna godišnja količina eksploatisanog gabra na koji je Koncesionar dužan plaćati koncesionu naknadu je 11.000 m³/godišnje (slovima: jedanaestiljada metara kubnih čvrste mase po godini);
- e) Maksimalna količina eksploatisanog gabra u fazi istraživanja je 1.000m³ čvrste mase.

(2) Koncesionar je dužan prije potpisivanja Koncesionog ugovora obezbijediti:

- a) Uplatnicu na 16.500,00 KM kao jednokratnu koncesionu naknadu;
- b) Ovjerenu mjenicu sa mjeničnom izjavom na iznos od 222.200,00 KM;
- c) „Nulto stanje“ ležišta prije početka istražno-eksploatacionih radova sa fotografisanjem eventualnih postojećih objekta u blizini ležišta.

(3) Koncesionar je dužan prije dobijanja dozvole za eksploataciju obezbijediti:

- a) Urbanističku, vodoprivrednu, šumsku saglasnost, te okolinsku dozvolu.

Član 5. (Istraživanje i eksploatacija)

(1) Istražne i eksploatacione radove, kao i sve druge prateće poslove, Koncesionar je dužan izvoditi u skladu sa odredbama važećih zakona i propisa kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, te drugih važećih zakonskih propisa.

(2) U slučaju da Koncesionar ne otpočne sa istraživanjem i eksploatacijom gabra u roku od jedne godine, računajući od dana donošenja ove Odluke, smatrat će se da je odustao od realizacije projekta.

Član 6. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-18-3036/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.
.....

105.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 51. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona period 01.01. - 31.03.2012. godine

Član 1. (Visina osnovice)

Osnovica za obračun plaće (u daljem tekstu: Osnovica) zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period 01.01. - 31.03.2012. godine iznosi 432,00 KM (slovima: četrístotinetridedesetdvije konvertibilnih maraka), što uvećano za korektivni koeficijent od 1,05263 iznosi 454,73616 KM.

Član 2. (Obračun plaće nosiocima pravosudnih institucija)

Sudijama, tužiocima kao i stručnim saradnicima koji obavljaju sudijsku funkciju plaća se obračunava u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09), uz primjenu korektivnog koeficijenta iz člana 1. ove odluke.

Član 3. (Realizacija)

Za provođenje ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4. (Stupanje na snagu i primjene)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine.

Broj: 02-14-3531/12.

PREMIJER

Datum, 09.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.
.....

106.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 51. sjednici, održanoj 09.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine

Član 1.**(Visina toplog obroka)**

(1) Visina naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine iznosi od 8,00 KM (slovima: osam konvertibilnih maraka) po radnom danu.

(2) Službenim osobama Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, pored naknade za topli obrok iz stava 1. ovog člana, pripada i dodatna naknada za pojačanu ishranu u iznosu od 5,00 KM po radnom danu.

Član 2.**(Izuzete od primjene)**

Naknada iz člana 1. stav (1) ove odluke ne odnosi se na sudije, tužioce i stručne saradnike iz člana 4. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 22/09).

Član 3.**(Realizacija)**

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona.

Član 4.**(Stupanje na snagu i datum primjene)**

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjuje se od 01.01.2012. godine.

Broj: 02-14-3532/12.

PREMIJER

Datum, 09.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

.....

107.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10) Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Stručne službe Vlade, na nastavku 53. sjednice, održanoj dana 17.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PROGRAMA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA, KANTONALNIH ORGANA UPRAVE I KANTONALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA

DIO PRVI – UVOD**Član 1.****(Predmet Odluke)**

Ovom Odlukom uređuje se metodologija izrade i donošenja godišnjih programa rada i izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada), kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija.

Član 2.**(Definicije)**

Izrazi upotrebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje:

- a) Strateški ciljevi - opći navodi o tome šta kantonalni organ uprave ili upravna organizacija planira ostvariti u četverogodišnjem periodu, koji su usmjereni na rezultate i kvalitativne su naravi (Strateški programi i načini realizacije su vezani za strateške ciljeve).
- b) Program - skup srodnih i povezanih aktivnosti koje doprinose ostvarenju zadatih ciljeva.
- c) Kantonalni organi uprave – kantonalna ministarstva i samostalne uprave,
- d) Kantonalne upravne organizacije – kantonalni zavodi, direkcije,

DIO DRUGI - PROGRAM RADA**POGLAVLJE I. OSNOVNI PRINCIPI****Član 3.****(Osnovni principi)**

Osnovni principi u postupku godišnjeg planiranja uključuju:

- a) usklađivanje godišnjih programa rada sa usvojenim razvojnim dokumentima na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona,
- b) obavezno definisanje liste i opisa strateških ciljeva, strateških programa, planiranih načina realizacije, kao i kratkoročne ciljeve koje godišnji programi rada trebaju sadržavati,
- c) izradu godišnjeg programa za period od jedne kalendarske godine,
- d) obavezu usklađivanja mjera predviđenih godišnjim programom rada sa budžetom,
- e) precizno navođenje:
 - 1) naziva akta,
 - 2) nosioca izrade,
 - 3) predlagača,
 - 4) pravnog osnova, sa preciznim navođenjem propisa i članova kojim se obaveze nalažu,
 - 5) razloga za donošenje,
 - 6) postupka donošenja,
 - 7) roka,
 - 8) te očekivanih rezultata-efekata;

za normativno-pravne akte čije se donošenje planira, kao i za studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove u dijelu u kojem je to moguće navesti.
- f) obavezu izrade godišnjih programa rada, godišnjih i drugih izvještaja o radu na jedinstvenim obrascima iz PRILOGA I. i II. ove Odluke.

POGLAVLJE II. SADRŽAJ PROGRAMA RADA VLADE

Član 4. (Sadržaj i format godišnjeg programa)

- (1) Programi rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija sadrže slijedeća ključna poglavlja:
 - a) uvod/ukratko opis ministarstva/drugog tijela uprave i nadležnosti (najviše pola stranice),
 - b) ciljevi/lista i opis strateških ciljeva, strateških programa, planiranih načina realizacije, kratkoročne ciljeve kao i navođenje i opis programa i aktivnosti koji će obilježiti rad u godini za koju se donosi program, te očekivane rezultate, (na jednoj stranici),
 - c) normativne aktivnosti, koje se odnose na nacрте i prijedloge zakona i drugih općih akata koje donosi Skupština, Vlada ili rukovodioci kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija - PRILOG I. ove Odluke,
 - d) studijsko-analitički dio koji sadrži poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, sistematizovane po oblastima, a koji se izrađuju u obliku izvještaja, programa, analiza, informacija i drugih

- dokumenata - PRILOG I. ove Odluke,
- e) ostali, redovni poslovi i zadaci iz djelokruga organa uprave, kao što je prvostepeno i drugostepeno upravno rješavanje, upravni nadzor i drugi kontinuirani poslovi.
- f) procjena finansijskih sredstva potrebnih za realizaciju programa rada.

(2) Za svaki program, aktivnost, posao i zadatak potrebno je precizno navesti nosioca aktivnosti koji je zadužen da istu izvrši (službenika ili najmanji organizacioni dio).

(3) Program rada Vlade u uvodnom dijelu sadrži obraćanje premijera kantona u kome su sadržani osnovni pravci politike Vlade, dok se u dijelu nosioca aktivnosti podrazumijeva resorni kantonalni organ uprave ili kantonalna upravna organizacija.

Program rada Vlade ne sadrži dio definisan u stavu 1. tačka e) ovog člana.

(4) Programi rada upravnih organizacija u sastavu organa uprave su obuhvaćeni programima rada organa.

(5) Programi rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija (ministarstava i samostalnih upravnih organizacija) ne treba da sadrže programirane aktivnosti čije donošenje je uslovljeno objektivnim faktorima, kao što je donošenje akata viših nivoa vlasti, isl.

(6) Godišnji program rada se radi u word formatu, font Times new roman, veličina fonta 12.

POGLAVLJE III. SADRŽAJ PROGRAMA RADA VLADE

Član 5. (Postupak donošenja)

Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije dužne su najkasnije do 15. decembra sekretaru Vlade dostaviti prijedlog programa rada za slijedeću godinu u pisanom i elektronskom obliku, koji će objediniti sve pojedinačne godišnje programe u jedinstven godišnji nacrt programa rada Vlade.

Član 6. (Rok za donošenje programa rada)

(1) Vlada će usvojiti program rada do početka kalendarske godine.

(2) Nakon usvajanja Programa rada Skupštine, Vlada utvrđuje prijedlog programa rada.

(3) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije čiji programi rada nisu nisu usaglašeni sa programom rada Skupštine i Vlade, dužni su izvršiti usklađivanje.

(4) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije donose godišnje programe najdalje u roku od

15 dana od dana donošenja godišnjeg programa rada Vlade.

DIO TREĆI – IZVJEŠTAJ O RADU VLADE

Član 7. (Period izvještavanja)

(1) Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije će raditi godišnje izvještaje o radu, a ukoliko to Vlada zatraži i za periode kraće od jedne godine.

(2) Organi uprave i upravne organizacije iz stava (1) ovog člana izrađuju svoje godišnje izvještaje o radu, zaključno sa 31. decembrom tekuće godine i dostavljaju ga sekretaru Vlade, najkasnije do 30. januara naredne godine, koji će pojedinačne izvještaje objediniti u jedinstveni izvještaj o radu Vlade.

(3) Vlada će do 01.03. tekuće godine, razmotriti i usvojiti Izvještaj o radu za proteklu godinu i dostaviti Skupštini.

Član 8. (Sadržaj i format izvještaja)

(1) Izvještaj o radu kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija ima slijedeća ključna poglavlja:

- a) Uvodni dio sa kratkim opisom nadležnosti i izvršenih aktivnostima koje su obilježile izvještajni period (najviše jedna stranica);
- b) Izvršenje ciljeva, programa, realizacija programiranih i neprogramiranih aktivnosti sa navođenjem indikatora izvršenih aktivnosti (indikator: izvršeno, djelimično izvršeno i neizvršeno) i obrazloženjem neizvršenog. U ovom dijelu opisati realizaciju ili faze kapitalnih projekata sa iznosom utrošenih sredstava.
- c) Normativni dio, koji sadrži programirane propise koji su doneseni, programirane propise koji nisu doneseni, uz navođenje razloga nedonošenja ili faze u kojoj se programirani poslovi nalaze (radni materijal, nacrt, prijedlog) i neprogramirane propise koji su doneseni sa razlozima za donošenje – PRILOG II. ove Odluke,
- d) studijsko-analitički dio koji sadrži poslove i zadatke na provođenju zakona i utvrđene politike, kao i neprogramirane poslove i zadatke koji su izvršeni uz obrazloženje neizvršenog- PRILOG II. ove Odluke,
- e) Ostali poslovi i zadaci koji spadaju u kontinuirane poslove u šta spadaju prvostepeno i drugostepeno upravno rješavanje, upravni nadzor i drugi kontinuirani poslovi,
- f) Ocjena izvršenja i postignutih rezultata, koji sadrži opisni i analitički prikaz uporednih pokazatelja sa pregledom planirano – izvršeno,

g) Ocjena stanja obuhvata dva ili više izvještajnih perioda i ocjenu napretka, odnosno negativnih trendova u oblasti sa prijedlogom mjera koje je potrebno poduzeti i na osnovu toga određenu programsku orijentaciju sa naznakom najvažnijih aktivnosti,

h) Utrošena finansijska sredstva za izvještajni period.

(2) Izvještaj o radu Vlade ne sadrži tačku e) iz stava (1) ovog člana.

(3) Godišnji izvještaj o radu će biti urađen u word formatu, font Times New Roman, veličina fonta 12.

DIO ČETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9. (Nadležnost za provođenje ove Odluke)

Za provođenje ove Odluke i poštivanje rokova, nadležni su rukovoditelji kantonalnih organa uprave, samostalnih upravnih organizacija i Sekretar Vlade, svako u okviru svojih nadležnosti.

Član 10. (Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ova Odluka stupa na snagu narednog od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-4023/12.

PREMIJER

Datum, 17.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

PRILOG I

GODIŠNJI PROGRAM RADA

(NASLOVNA STRANICA)

I – UVOD

II – CILJEVI

III – NORMATIVNE AKTIVNOSTI

- Naziv propisa
- Nosilac izrade/predlagač
- Pravni osnov
- Rok za izradu nacrta/prijedloga
- Organ koji donosi propis
- Razlozi za donošenje
- Postupak donošenja
- Očekivani efekti

IV – STUDIJSKO-ANALITIČKI DIO

- Naziv materijala

- Nosilac izrade/predlagač
- Pravni osnov
- Rok za izradu
- Organ koji razmatra ili usvaja materijal
- Razlozi za razmatranje
- Postupak donošenja

V – OSTALI POSLOVI I ZADACI

VI – PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

PRILOG II.

IZVJEŠTAJ O RADU

(NASLOVNA STRANICA)

I – UVOD

II – IZVRŠENJE CILJEVA

III – NORMATIVNE AKTIVNOSTI

- Naziv propisa
- Organ koji donosi propis
- Datum donošenja
- Razlozi nedonošenja (faza donošenja)
- Programiran (naznačiti sa da/ne)
- Razlozi donošenja propisa koji nije programiran.

IV – STUDIJSKO-ANALITIČKI DIO

- Naziv materijala
- Organ koji razmatra ili usvaja materijal
- Datum razmatranja ili usvajanja
- Programiran (naznačiti sa da/ne)
- Razlozi nedonošenja

V – OSTALI POSLOVI I ZADACI

VI – OCJENA STANJA, POSTIGNUTIH REZULTATA I PROGRAMSKA ORJENTACIJA

VII – UTROŠENA FINANSIJSKA SREDSTVA

108.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 53. sjednice, održanom 17.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU o odobravanju sredstava za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko- dobojskog kantona”

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se sredstva Udruženju „Medica“ iz Zenice kao implementatoru projekta “Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”, na koji je Vlada Kantona dala saglasnost Zaključkom broj: 02-35-24109/09 od 23.09.2009. godine, u ukupnom iznosu od 13.680,00 KM (slovima: trinaest hiljada šeststotina osamdeset konvertibilnih maraka) kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u nastavku implementacije Projekta: “Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona”, za period januar – mart 2012. godine.

Član 2. (Analitička konta)

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2012. godine (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 17/11) razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija «Ostali socijalni transferi».

(2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćivana u mjesečnim iznosima od 4.560,00 KM na račun Udruženja broj: 161-055-000-8240085 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

Član 3. (Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

Član 4. (Izvjestavanje)

Udruženje „Medica“ će izvjestiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o utrošku doznačenih sredstava.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-4028/12.

PREMIJER

Datum, 17.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.
.....

109.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 07/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 53. sjednice, održanom 17.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU

**o odobravanju sredstava Ustanovi
„Dnevni centar za djecu sa posebnim
potrebama Maglaj“**

Član 1.
(Predmet)

(1) Odobravaju se sredstva Ustanovi „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj“ u mjesečnom iznosu 11.817,00 KM (slovima: jedanaest hiljada osam stotina sedamnaest konvertibilnih maraka) po osnovu pružanja usluga djeci sa posebnim potrebama sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče, koja se ne mogu uključiti u redovan školski proces.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana predstavljaju učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju usluga ove Ustanove, dok se ne ugovori pojedinačna cijena usluga.

Član 2.
(Analitička konta)

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke isplaćivat će se mjesečno iz sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 17/11), , razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija «Ostali socijalni transferi».

(2) Sredstva iz člana 1. ove odluke će biti uplaćena na račun Ustanove broj: 1610550026360073 otvoren kod Raiffeisen banke Zenica.

Član 3.
(Provođenje odluke)

(1) Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

(2) Ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice se ovlašćuje da potpiše ugovor sa Ustanovom „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj“ o uvjetima za pružanje usluga djeci sa posebnim potrebama.

Član 4.
(Izveštavanje)

Zadužuje se Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj“ da će Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice podnijeti ukupan izvještaj o utrošku doznačenih sredstava i da provede aktivnosti sa ciljem ugovaranja pojedinačnih cijena usluga u roku od 3 mjeseca od dana donošenja ove odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja, i biti će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-4029/12.

PREMIJER

Datum, 17.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.
.....

110.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 07/10) i Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 53. sjednice, održanom 17.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
**o odobravanju sredstava za javne-
humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog
kantona**

Član 1.
(Predmet)

Odobravaju se sredstva u iznosu od 50.000,00KM (slovima: pedeset hiljada konvertibilnih maraka), kao pomoć od značaja za rad javnih-humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona.

Član 2.
(Raspored sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke odobravaju se u iznosima i na način kako slijedi:

1. MDD Merhamet Zenica	15.000,00 KM
2. MDD Merhamet Maglaj	10.000,00 KM
3. Caritas zeničkih župa	6.250,00 KM
4. Pučka kuhinja Vareš	6.250,00 KM
5. Narodna kuhinja Zenica	12.500,00 KM.

Član 3.
(Analitička konta)

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplaćivat će se mjesečno iz sredstava utvrđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar – mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/11), razdjel 20, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija «Ostali socijalni transferi».

Član 4.
(Provođenje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo finansija, svako u domenu svojih nadležnosti.

Član 5.
(Izveštavanje)

Zadužuju se javne-humanitarne kuhinje da podnose Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice izvještaj o namjenskom utrošku doznačenih sredstava.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se danom donošenja.

Broj: 02-14-4030/12.

Datum, 17.02.2012. godine

Zenica **mr.sc. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

.....

PREMIJER

111.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10) i člana 9. stav (1) tačka n) Zakona o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 9/08 i 6/11), na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
o davanju na trajno korištenje dobivenih količina lož ulja općinama, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz federalnih robnih rezervi dodijelila Vladi Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.
(Predmet)

Daje se na trajno korištenje dobivena količina lož ulja cca 30.000 litara, koju je Vlada Federacije BiH iz Federalnih robnih rezervi dodijelila Vladi Zeničko-dobojskog kantona, a koju Vlada Kantona dodjeljuje ugroženim općinama na području Kantona, kako slijedi:

- Općina Olovo, lož ulje u količini od cca 7.500 litara
- Općini Vareš, lož ulje u količini od cca 7.500 litara
- Općina Žepče, lož ulje u količini od cca 7.500 litara i
- Općina Maglaj, lož ulje u količini od cca 7.500 litara.

Član 2.
(Provođenje odluke)

Lož ulje iz člana 1. ove odluke daje se na trajno korištenje, bez naknade, ugroženim općinama, radi hitne intervencije, izazvane elementarnim nepogodama na području Zeničko-dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine i koristit će se za potrebe obrazovnih i zdravstvenih ustanova na području navedenih općina.

Član 3.
(Realizacija)

Za realizaciji ove odluke zadužuje se navedene općine i Kantonalna direkcija robnih rezervi, koja će organizovati preuzimanje lož ulja iz terminala Zovko Oil, Goliješnica Žepče, radi distribucije krajnjim korisnicima i koja je dužna sačiniti Zapisnik o primopredaji predmetnog lož ulja.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-17-4560/12.

PREMIJER

Datum, 24.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

112.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a u vezi sa Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012.godine («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 17/11), na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

**o uvećanju sredstava u Odluci o
privremenom finansiranju
Zeničko-dobojskog kantona za period
januar-mart 2012.godinu**

Član 1.
(Predmet)

(1) Odobrava se uvećanje sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2012.godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 17/11) za Kantonalnu direkciju za ceste Zeničko-dobojskog kantona.

(2) Uvećanje sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2012.godine, vrši se na slijedeći način:

a) na razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 – Kantonalna direkcija za ceste – sredstva na poziciji 821600 – Rekonstrukcija i investiciono održavanje - Izdaci iz donacija 2012. godina uvećavaju se za 39.896,61 KM,

b) u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2012.godinu, u dijelu A. PRIHODI u koloni Plan 2012. godina, sredstva na poziciji 722751 – Primljene namjenske donacije neplanirane u budžetu, uvećavaju se za 39.896,61 KM.

Član 2.
**(Namjena korištenja sredstava i
izvještavanje)**

(1) Odobrena donatorska sredstva od strane Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utrošiti će se za realizaciju

projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» broj: 11/11).

(2) Resorno ministarstvo je dužno sačiniti izvještaj o utrošenim sredstvima te dostaviti Ministarstvu finansija najkasnije 7 (sedam) dana nakon utroška sredstava.

Član 3.
(Realizacija odluke)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstvo finansija u okviru svojih nadležnosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-14-4567/12.

PREMIJER

Datum, 24.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

113.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), a u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE
**o razrješenju direktora
Agencije za privatizaciju Zeničko-
dobojskog kantona**

I.

Mufida Džindo, razrješava se dužnosti direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa 01.02.2012. godine, zbog isteka mandata.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-34-2851/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

114.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 7/10), a u skladu sa članom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 12/03 i 34/03) i članom 16. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

**o imenovanju na kraći period
direktora Agencije za privatizaciju
Zeničko-dobojskog kantona**

I.

Fatima Taslaman, diplomirani pravnik, imenuje se za direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na kraći period, a najduže dva mjeseca, odnosno do konačnog imenovanja.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 02-34-2850/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**
.....

115.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 46/10), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03) i člana 16. stav 3. Zakona o vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a nakon provedenog postupka po Oglasu za popunu upražnjenih pozicija u Upravnom odboru Kantonalne bolnice Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministrice zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

**o konačnom imenovanju predsjednika
i članova Upravnog odbora Kantonalne
bolnice Zenica**

I.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica, na mandatni period od četiri godine, imenuju se:

1. Sejad Rožajac, predsjednik,
2. Jasmin Mujanović, član,
3. Hajrudin Hedžić, član,
4. Sabrija Kaknjo, član,
5. Diana Štimjanin, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona» i «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

Broj: 02-34-3037/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**
.....

116.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 46/10), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03) i člana 16. stav 3. Zakona o vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a nakon provedenog postupka po Oglasu za popunu upražnjenih pozicija u Upravnom odboru Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministrice zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

**o konačnom imenovanju predsjednika i
članova Upravnog odbora Kantonalnog
zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti
Zenica**

I.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti

Zenica, na mandatni period od četiri godine, imenuju se:

1. Senada Čorić, predsjednik,
2. Jasmin Softić, član,
3. Vahida Salkić, član,
4. Samir Kasper, član,
5. Jasna Obralića, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona» i «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

Broj: 02-34-3038/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

117.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 46/10), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03) i člana 16. stav 3. Zakona o vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a nakon provedenog postupka po Oglasu za popunu upražnjenih pozicija u Upravnom odboru Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministricke zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica

I.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica, na mandatni period od četiri godine, imenuju se:

1. Fikret Škaljić, predsjednik,
2. Zoran Rold, član,
3. Miloš Kuzmanović, član,
4. Sabrija Limo, član,
5. Izet Hasić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona» i

«Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine».

Broj: 02-34-3039/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

118.

Na osnovu člana 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 46/10), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03) i člana 16. stav 3. Zakona o vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 7/10), a nakon provedenog postupka po Oglasu za popunu upražnjenih pozicija u Upravnom odboru Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministricke zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, na 50. sjednici, održanoj 02.02.2012. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica

I.

Za predsjednika i članove Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica, na mandatni period od četiri godine, imenuju se:

1. Fuada Suljić – Beganović, predsjednik,
2. Jasminka Uzunović, član,
3. Mustafa Leto, član,
4. Salih Tandir, član,
5. Milenko Nikolić, član.

II.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Broj: 02-34-3040/12.

PREMIJER

Datum, 02.02.2012. godine

Zenica **mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.**

119.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o razrješenju članova Upravnog odbora
JU „Dom penzionera“ Zenica

I

Slipac Edvin i Mulić Vehid razrješavaju se dužnosti članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica, na sopstveni zahtjev.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-4570/12.

PREMIJER

Datum, 24.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

120.

Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 34/03), na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 54. sjednici, održanoj 24.02.2012. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E
o privremenom imenovanju članova
Upravnog odbora JU „Dom penzionera“
Zenica

I

Za članove Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica, do okončanja postupka u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

- Mešić Amira, član,
- Vrbić Mario, član,
- Kadić Hadis, član iz reda zaposlenih u JU „Dom penzionera“ Zenica,
- Šehalić Mujkić Suada, član iz reda zaposlenih u JU „Dom penzionera“ Zenica.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko - dobojskog kantona“.

Broj: 02-34-4571/12.

PREMIJER

Datum, 24.02.2012. godine

Zenica

mr.sci. Fikret Plevljak, dipl.ing., s.r.

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU,
VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

121.

Na osnovu člana 92. stav 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i člana 52. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 17/07) i odredbi Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09), kantonalni ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi

KANTONALNI OPERATIVNI PLAN
ODBRANE OD POPLAVA

Kantonalnim operativnim planom odbrane od poplava (u daljnjem tekstu: KOP) utvrđuje se provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava na vodotocima II kategorije, na području Zeničko-dobojskog kantona.

Federalnim operativnim planom odbrane od poplava („Službene novine FBiH“, broj: 7/11) (u daljem tekstu: FOP) je utvrđeno provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, na vodnom području rijeke Save uz površinske vode I. kategorije, pri čemu su vode I kategorije na području Zeničko-dobojskog kantona vodotoci: Bosna, Krivaja i Usora, dok svi ostali vodotoci na području Kantona spadaju u vodotoke II. kategorije.

1. Organizacija aktivne odbrane od poplava

1.1. Nosioci i organizatori odbrane od poplava prema članu 22. stav 4. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (u daljem tekstu: Uredba) za:	
Vodno područje sliva rijeke Save – za vodotoke II kategorije na području Zeničko-dobojskog kantona	<p>- Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu (u daljem tekstu: Ministarstvo) Ul. Kučukovići br. 2, 72 000 Zenica Tel: 032 200-460, 200-470, faks: 032 245-594 www.zdk.ba e-mail: minpolj@bih.net.ba</p> <p>- Općinski načelnici općina Kantona: Breza, Doboj-Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče, svaki na području svoje općine Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ovog KOP-a, a mogu se naći na web stranicama navedenih općina, i putem linka na web stranici Kantona www.zdk.ba</p>
1.2. Glavni rukovodioci odbrane od poplava prema članu 22. stav 5. Uredbe za:	
Vodno područje sliva rijeke Save – za vodotoke II kategorije na području Zeničko-dobojskog kantona	<p>Ministar Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tel: 032 200-460, faks: 032 245-594 e-mai: samir.selimovic@zdk.ba</p> <p>Općinski načelnici općina Kantona: Breza, Doboj-Jug, Kakanj, Maglaj, Olovo, Tešanj, Usora, Vareš, Visoko, Zavidovići, Zenica i Žepče, svaki na području svoje općine Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ovog KOP-a, a mogu se naći na web stranicama navedenih općina, i putem linka na web stranici Kantona www.zdk.ba</p>
1.3. Rukovodioci odbrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava prema članu 22. stav. 4. Uredbe	
Vodno područje sliva rijeke Save – za vodotoke II kategorije na području Zeničko-dobojskog kantona	<p>Imena rukovodilaca odbrane od poplava i podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za odbranu od poplava i leda po pojedinim poplavnim područjima u općinama na području Kantona, nalaze se u tehničkim prilogima KOP-a i dostupni su na web stranici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona</p>
1.4. Podaci o nosiocu provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća	<p>Kantonalna uprava civilne zaštite Ul. Zmaja od Bosne bb, 72 000 Zenica Tel: 032 243-128, 242-542, 121, fax: 032 243-127 e-mail: centar121@bih.net.ba Operativni centar 121</p> <p>Kontakt osobe i telefoni općinskih operativnih centara nalaze se u prilogu KOP-a, a dostupni su na web stranici Kantonalne uprave civilne zaštite www.cz.zdk.ba</p>
1.5. Organizacija zadužena za osmatranje hidroloških i meteoroloških podataka prema članu 29. Uredbe	<p>Federalni hidrometeorološki zavod Ul. Bardakčije br. 12 Tel: 033 276-734, faks: 033 276-701</p>

2. Obaveze, prava i odgovornosti učesnika u provođenju aktivne odbrane od poplava

<p>2.1. Obaveza i odgovornosti Ministarstva i općinskih načelnika prema čl. 22. stav 5, 24. stav 5, 37. i 43. Uredbe:</p>	<p>2.1.1. U provođenju aktivne odbrane od poplava Ministarstvo u saradnji sa općinskim načelnicima je obavezno i odgovorno da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizuje provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz nadležnosti Kantona; - nalaže općinskim načelnicima angažovanje ovlaštenih pravna lica osnovanih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kao i po potrebi drugih pravnih lica za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima; - predlaže izmjene i dopune KOP-a u skladu sa ukazanim potrebama; - pripremaju zbirne godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda iz svoje nadležnosti, na bazi podataka od općina, sa ocjenom učinkovitosti, koje dostavlja Vladi Kantona i Kantonalnoj upravi civilne zaštite; - po prestanku aktivne odbrane od poplava, prikupljaju podatke od općina o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima odbrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije; - vrše popunu opreme i materijala za svoje potrebe kao i potrebe angažovanih pravnih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava; - planiraju održavanje i dopunjavanje sistema veza za sve nivoe rukovođenja mjerama aktivne odbrane od poplava, te povezivanje vlastitog sistema veza sa drugim učesnicima (Agencija za vodno područje sliva rijeke Save, Kantonalni operativni centar civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod i dr.). <p>2.1.2. U provođenju aktivne odbrane od poplava općinski načelnici, svaki na području svoje općine je obavezan i odgovoran da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Po nalogu Ministra stva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu angažuje ovlaštena pravna lica osnovana za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihove mehanizacije, kao i po potrebi, uz dozvolu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, angažovanje i drugih pravnih lica, za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima; - pripremaju godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda na području svoje Općine, sa ocjenom učinkovitosti, koje dostavlja Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu; - po prestanku aktivne odbrane od poplava, dostavljaju Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu podatke o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima odbrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije na području dotične općine; - vrše redovan pregled stanja uređenosti riječnih korita radi obezbjeđenja kontrolisanog i neškodljivog protoka velikih voda na poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije;
---	--

<p>2.2. Dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti Glavnog rukovodioca odbrane od poplava i općinskih načelnika, odnosno zamjenika Glavnog rukovodioca odbrane od poplava prema čl. 33. i 35. Uredbe</p>	<p>2.2.1.U provođenju aktivne odbrane od poplava Glavni rukovodilac odbrane od poplava za vodno područje za koje je nadležan, ima slijedeće dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donosi rješenje o proglašenju prestanka redovne i vanredne odbrane od poplava i odbrane od leda po pojedinim poplavnim područjima na teritoriji Kantona, na bazi podataka o vodostajima pri kojima se donose navedena rješenja - odobrava i naređuje licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava iz tačke 2.1.2. ovog KOP-a izvođenje hitnih (interventnih) radova na vodotocima na poplavnom području za koje su angažovani; - nadzire blagovremenu pripremu akata i odluka, te planova ostalih učesnika u skladu sa odredbama ovog KOP-a; - obezbjeđuje uslove za izvršavanje zadataka ostalih rukovodilaca odbrane od poplava utvrđenih ovim KOP-om; - usklađuje aktivnosti kada se odbrana od poplava provodi istovremeno na više poplavnih područja; - donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih lica iz tačke 2.1.2. ovog KOP-a sa jednog na drugo poplavno područje (ako je to potrebno); - pri opasnosti od poplava velikih razmjera, traži uključivanje u provedbu odbrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava; - direktno saraduje sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save u provođenju ovog KOP-a, a u vezi sa provođenjem FOP-a; <p>2.2.1.U provođenju aktivne odbrane od poplava Načelnici općina na svom području imaju slijedeće dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obezbjeđuje uslove za izvršavanje zadataka Glavnog rukovodioca odbrane od poplava prema ovom KOP-u; - obezbjeđuje uslove za blagovremeno izvršavanje i sprovođenje aktivnosti i mjera odbrane od poplava i nadzire njihovo izvršavanje; - dužno je da imenuje rukovodioca odbrane od poplava za poplavno područje iz reda pravnih lica angažovanih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava kao i njegovog zamjenika, te po potrebi sektorske i rukovodioca odbrane od poplava po dionicama; - donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih lica iz tačke 2.1.2. ovog KOP-a, u skladu sa ovim KOP-om; - pri opasnosti od poplava velikih razmjera, putem Kantonalnog ministarstva, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, traži uključivanje u provedbu odbrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava; - direktno saraduje sa Kantonalnim ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, u vezi sa provođenjem KOP-a;
---	---

<p>2.3. Obaveze i odgovornosti pravnog lica angažovanog za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava (pravno lice iz tačke 2.1.2. ovog KOP-a) prema članu 25. stav 2. Uredbe</p>	<p>Pravno lice angažovano od strane Općinskih načelnika obavezno je i odgovorno da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provodi pripreme radnje na održavanju vodotoka i vodnog dobra na poplavnom području, uklanjanje nanosa, djelimično produbljivanje dna korita u skladu sa ovim KOP-om; - tokom aktivne odbrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje i izvodi radove na krčenju i košenju rastinja, obnavljanje i održavanje propusta i prijelaza, obavljenoje nesmetanog režima tečenja ispod i oko mostova, u skladu sa ovim FOP-om, po naredbi glavnog rukovodioca odbrane od poplava; - tokom aktivne odbrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje na regulisanim dijelovima vodotoka, popravak , ojačanje i obnavljanje, krčenje, košenje i rad na vegetativnoj zaštiti objekata, u skladu sa ovim FOP-om, po naredbi glavnog rukovodioca odbrane od poplava; - sve radnje i aktivnosti se moraju izvoditi na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika režima voda i bitno ne remeti prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema; - ako je to potrebno, dužno je staviti na raspolaganje sva svoja sredstva rada i zaposlenike za sprovođenje mjera aktivne odbrane od poplava na poplavnom području za koje je angažovano; - uključuje svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i na drugim poplavnim područjima u slučaju njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci glavnog rukovodioca odbrane od poplava; - dužno je da imenuje rukovodioca odbrane od poplava za poplavno područje za koje je angažovano kao i njegovog zamjenika, te kektorske i rukovodiocce odbrane od poplava po dionicama;
<p>2.4. Obaveze i govornosti rukovodioca odbrane od poplava, odnosno zamjenika rukovodioca odbrane od poplava iz tačke 2.3. ovog KOP-a, prema čl. 34. i 35. Uredbe</p>	<p>U provođenju aktivne odbrane od poplava rukovodilac, odnosno zamjenik rukovodioca odbrane od poplava, ima obaveze i dgovornosti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rukovodi i usklađuje aktivnosti na provođenju mjera odbrane od poplava po pojedinih sektorima i dionicama unutar poplavnog područja za koje je angažovan; - predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, putem općinskog Načelnika, uvođenje i prestanak mjera redovne i vanredne odbrane od poplava na poplavnom području nakon je angažovan; - donosi odluke o rukovanju mehanizacijom angažovanom za aktivnu odbranu od poplava, o radu rukovodioca sektora i dionica, o potrebi angažovanja ljudi i sredstava sa jednog sektora na drugi; - predlaže nadležnim organima ograničenja cestovnog, i željezničkog prometa na području na kojem je angažovan; - podnosi dnevne izvještaje o stanju na poplavnom području za koje je angažovan glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, putem Načelnika općine; - nakon prestanka faze aktivne odbrane od poplava, u što kraćem roku podnosi glavnom rukovodiocu odbrane od poplava kompletan izvještaj o svim provedenim mjerama i aktivnostima za vrijeme odbrane od poplava, te konačni izvještaj o štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na poplavnom području za koje je angažovan;
<p>2.5. Poslovi Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prema članu 27. stav 2. Uredbe</p>	<p>U provođenju mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izvršava sljedeće poslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzire provođenje i izvršavanje obaveza Općinskih načelnika utvrđenih ovim KOP-om; - ukoliko prijete neposredna opasnost od plavljenja naselja ili ako je do toga već došlo, prosljeđuje prijedlog Kantonalnoj upravi civilne zaštite, odnosno Kantonalnom štabu civilne zaštite za uključivanje službi, jedinica, sredstava i opreme civilne zaštite; - zahtijeva od Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo redovnu dostavu podataka iz Informacionog sistema voda o o vodostajima na rijekama sa vodomjernih stanica iz svoje nadležnosti i o stanju snježnog pokrivača; - sa nadležnim federalnim Ministarstvom vrši razmjenu obavještenja i podataka u vezi sa odbranom od poplava na područjima od zajedničkog interesa;

2.6. Obaveza provođenja mjera zaštite i spašavanje na vodi i pod vodom, prema čl. 36. Uredbe	<p>Osim mjera predviđenih ovim KOP-om, na poplavnim područjima provode se i druge potrebne mjere u skladu sa važećim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.</p> <p>Kantonalni štab civilne zaštite, u provođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o kantonalnoj upravi civilne zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 07/04, 05/08 i 06/11), Zakonom o nadležnostima kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 09/08 i 06/11), Uredbom o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 12/04, 05/08 i 07/11) i Uredbom o organizaciji službi zaštite i spašavanja Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 07/08);</p> <p>Kada nadležni organ Federacije, kantona ili općine proglasi stanje prirodne i druge nesreće na određenom području, aktiviraju se štabovi civilne zaštite Federacije BiH, kantona ili općine, radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima ugroženim poplavama koji funkcionišu sve dok nadležni organ ne proglasi prestanak stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane poplavama. Štabovi civilne zaštite mogu se aktivirati i u slučaju kada prijete neposredna opasnost od poplava po ljude i materijalna dobra.</p>
--	---

3. Područja uz površinske vode II kategorije na kojima ne postoje zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere aktivne odbrane od poplava i leda

Površinske vode II kategorije na vodnom područje rijeke Save - područje Zeničko-dobojskog kantona, prema mapi plavljenja iz Prostornog plana Zeničko-dobojskog kantona (karta M1:100 000 – Ugroženost prostora)	- Uz rijeku Gostović: plavljena površina oko 110 ha, najuroženiji su potezi 2 km oko ušća, te na području Čardaka (takođe oko 2 km);
	- Uz rijeku Fojnicu: na kratkom toku kroz Kanton plavljena površina 80 ha u zoni Visokog na dužini od oko 9 km.
	- Uz rijeku Stavnju: plavljena površina oko 55 ha, uglavnom u zoni Breze, dok je u zoni Vareša situacija nešto povoljnija.

4. Vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna, odnosno vanredna odbrana od poplava

Područja uz površinske vode II kategorije	<p>Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavješćavanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava), odnosno podaci o vodomjernim stanicama sa kotama vodostaja nalaze se u Informacionom sistemu voda (ISV), koji je uspostavljen u Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save, Sarajevo, sa vodomjernih stanica na području Zeničko-dobojskog kantona.</p> <p>Mapa poplavnog područja na vodotocima vodama II kategorije nalazi se u tehničkim prilogima ovog KOP-a, a ista se nalazi i na web stranici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona.</p>
---	--

5. Mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda

Mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda (pripreme mjere) na područjima uz površinske vode II kategorije prema članu 17. stav 3 i članu 18. Uredbe	<p>Na ovim područjima, do izgradnje zaštitnih vodnih objekata, preduzimaju se mjere koje imaju za cilj otklanjanje uzroka smanjenja kapaciteta riječnih korita i zaštitu obala od erozije na najugroženijim dionicama. U ove mjere naročito spadaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čišćenje mostovskih otvora od granja i drugog kabastog otpada, - uklanjanje naplavina i čišćenje riječnih korita, - izvođenje zemljanih i sličnih radova na uređenju i održavanju obala, - izgradnja obaloutvrda za zaštitu od erozije na ugroženim dionicama i drugi hitni sanacioni radovi, - upoznavanje nadležnih općinskih službi sa mapama plavljenja na kojima su prikazane linije do kojih dopiru poplavne vode, koje su date u tehničkim priložima ovog KOP-a, - upoznavanje lokalnog stanovništva sa mapama iz prethodne alineje čija se imovina nalazi u poplavnoj zoni, te edukacija stanovništva za preduzimanje mjera samozaštite u cilju ublažavanja posljedica poplava (ovu mjeru provodi nadležna općinska služba)
---	---

6. Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme trajanja poplava

Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme trajanja poplava na područjima uz površinske vode II kategorije prema članu 17. stav 3 i članu 18. Uredbe	<p>Na ovim područjima, zbog nepostojanja zaštitnih vodnih objekata, u vrijeme trajanja poplava provode se mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava). Ove mjere provode strukture civilne zaštite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - za efikasno provođenje ovih mjera neophodno je: uspostaviti direktnu saradnju sa Informacionim sistemom voda nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save, koje u vrijeme trajanja poplava imaju neprekidno dežurstvo radi prikupljanja i prosljeđivanja informacija o vodostajima na pripadajućim vodomjernim stanicama datim u tehničkim priložima FOP-a i ovog KOP-a, - redovno praćenje i razmjena informacija o meteorološkim i hidrološkim prilikama, kao i procjena tendencije razvoja poplava u budućnosti, - redovan obilazak i prikupljanje podataka sa područja zahvaćenih poplavama, - priprema i izdavanje saopštenja za javnost, - direktna saradnja sa nadležnim organima drugih susjednih kantona, kantonalnim organima i institucijama, - i druge potrebne mjere zavisno od razvoja situacije na terenu.
---	---

7. Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava

Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava na područjima uz površinske vode II kategorije prema članu 18. Uredbe	<p>Na ovim područjima preduzimaju se slijedeće mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prikupljanje podataka o štetama nastalim na koritima vodotoka, - naknada troškova rada, opreme i materijala fizičkim i pravnim licima koja su učestvovala u odbrani od poplava, po naređenju glavnog rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području za koje je nadležan, - sanacija posljedica štetnog djelovanja voda (poplava), koja se radi na osnovu Programa sanacije koji donosi Vlada Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa odredbama člana 54. st. 1,2. i 6. Zakona o vodama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, br. 17/07).
---	---

8. Sistem veza, način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještanja o pojavi poplava i preduzetim mjerama

8.1. Način održavanja međusobne veze (komunikacije) između institucija, pravnih i fizičkih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava prema članu 18. Uredbe	Način održavanja veze i komunikacija između učesnika zaduženih za odbranu od poplava vrši se putem fiksnog telefona, faksa, mobitela i elektronske pošte. Popis institucija, pravnih i fizičkih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona sa podacima za kontakt dati su u okviru tačke 1. ovog KOP-a.
8.2. Način prikupljanja i dostavljanja meteoroloških i hidroloških podataka prema članu 37. Uredbe	Federalni hidrometeorološki zavod vrši opažanje i prikupljanje podataka o vrstama i količini padavina i vodostaja sa vodomjernih stanica koje su u njegovoj nadležnosti i iste dostavlja, u skladu sa odredbama FOP-a, Informacionim sistemima voda u Agenciji za vodno područje rijeke Save Agencije za vodna područja vrše redovna osmatranja i prikupljanja hidroloških podataka (vodostaja) i meteoroloških podataka (sa stanica koje su u njihovoj nadležnosti) u Informacioni sistem voda, a iste, dostavljaju kantonalnim odnosno općinskim organima civilne zaštite na čijem području se provode mjere aktivne odbrane od poplava, kao i na zahtjev kantonalnih i općinskih organa uprave nadležnih za vode, u skladu sa članom 106. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06).
8.3. Način obavještanja o vodostajima, poplavnom događaju, preduzetim mjerama, kao i procjeni tendencije razvoja poplava u budućnosti	Obavještanje o događajima u vrijeme aktivne odbrane od poplava vrši se putem izdavanja saopštenja i direktnim izjavama ovlaštenih lica za elektronske i printane medije.

9. Odbrana od leda

9.1. Kriteriji pri kojima na pojedinim vodotocima počinje odbrana od leda prema članu 18. Uredbe	Provođenje redovnih i/ili vanrednih mjera odbrane od leda počinje kada se zalede veće površine vodnog ogledala, ili kada se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa.
9.2. Fizička i pravna lica zadužena za provođenje mjera odbrane od leda prema članu 39. Uredbe	Glavni rukovodilac odbrane od poplava za (nadležno vodno područje određuje početak provođenja redovnih i/ili vanrednih mjera odbrane od leda na vodotoku ili dijelu vodotoka na područjima iz tačke 3. ovog KOP-a. Provođenje mjera redovne i vanredne odbrane od leda vrši pravno lice iz tačke 2.1. alineja 2. ovog FOP-a.
9.3. Mjere redovne odbrane od leda prema članu 40. Uredbe	Mjere redovne odbrane od leda provode se osmatranjem i registrovanjem pojave leda sa ocjenom procenta pokrivenosti ledom površine vodnog ogledala, debljine leda, visine nagomilanih naslaga leda i drugih podataka bitnih za odbranu od leda.
9.4. Mjere vanredne odbrane od leda prema članu 40. Uredbe	Mjere vanredne odbrane od leda provode se lomljenjem ledenih površina, sprječavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritu vodotoka, posebno na otvorima mostova i drugih važnih infrastrukturnih objekata.

10. Tehnički prilozi

Tehnički prilozi čiji je sadržaj utvrđen odredbama člana 19. stav 2, člana 22. st. 3. i 4. i člana 23. stav 2. Uredbe su sastavni dio ovog KOP-a i isti se, prema odredbama člana 41. stav 3. Uredbe, ne objavljuju u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona". Tehnički prilozi nalaze se u Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i dostupni su na web stranicama Kantona.

Tehnički prilozi iz prethodnog stava sadrže:

- Podatke o licima iz tačke 1.1. alineja 2. i tačke 1.3. ovog KOP-a, rukovodiocu odbrane od poplava, sektorskim rukovodiocima i rukovodiocima pojedinih dionica odbrane od poplava za svako poplavno područje uz površinske vode II kategorije, koji su u vlasništvu općina, zaduženim za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda;
- Mapa poplavnog područja iz tačke 3. ovog KOP-a na kojima su prikazana plavna područja - vode perioda javljanja 1/100;
- Popis naselja i dijelova naselja koja mogu biti poplavljena velikim vodama perioda javljanja 1/100, po svakom području iz tačke 3. ovog KOP-a.

11. Prijelazne i završne odredbe

Kantonalni operativni plan odbrane od poplava stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj 05-25-1607-3/12
24.02.2012. godine
Zenica

Ministar**Samir Selimović, s.r.**

.....

**MINISTARSTVO ZA
PRAVOSUĐE I UPRAVU**

122.**Upis promjena u Registar udruženja****RJEŠENJE**

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 23.12.2011. godine, promjena upisa za Udruženje „**Centar za pravnu pomoć ženama**“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Mejdandžik broj 9, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 12, Knjiga I Registra, dana 17.10.1996. godine, i to:

1. Prestaje mandat članicama izvršnog odbora udruženja: Ačkar Berjani, Zahirović Safeti i Alijagić Amiri.
2. Novoizabrani članice izvršnog odbora udruženja su: Kušundžija Amira, Sendić Meliha i Radončić Dženana.
3. Prestaje mandat članicama nadzornog odbora udruženja: Pipić Dženiti i Hećimović Elmi.
4. Novoizabrane članice nadzornog odbora udruženja su: Dalmacija Danijela i Badžić Selma, kao i dosadašnja članica Serdarević Almasa.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje za Ačkar Berjanu, predsjednicu izvršnog odbora udruženja.
6. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Kušundžija Amira, predsjednica izvršnog odbora udruženja, JMB 0308943195018, Zenica, ulica Sarajevska broj 77 B.
7. Prestaje mandat predsjednici skupštine udruženja Kušundžija Amiri.
8. Novoizabrana predsjednica skupštine udruženja je Pojskić Jilduza.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-72-24/96 od 17.10.1996.godine i rješenju broj: 06-05-24/96 od 08.05.2003.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 29.08.2011. godine promjena upisa za **Udruženje pensionera općine Vareš** iz Vareša, sa sjedištem u Varešu, ulica Zvijezda broj S-30, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 76, Knjiga I Registra, dana 07.04.1997. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Numanović Čamila, predsjednika upravnog odbora udruženja.
2. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Džafro Rasim, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1508944173975, Vareš, Tirići broj 7.
3. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 27.05.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju ovog Ministarstva, broj: 08-72-26/97 od 07.04.1997.godine, 15.04.2003., i 29.03.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 12.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje Košarkaški klub „**GRADINA**“ iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Bukva bb broj 29, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 128, Knjiga I Registra, dana 20.08.1997. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Vejsić Samki, Sejdović Harisu, Locić Safetu, Dragonjić Munibu i Katica Nedimu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Mehuljić Husejin, Ibrahimkadić Nermin, Bahtić Saša, Handžić Muhamed i Srkalović Suljo, kao i dosadašnji članovi: Hotić Hamza, Kršić Željko, Šelimo Adnan, Katavić Željko, Mujčić Edin i Smailbegović Mesud.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju ovog Ministarstva, broj. 08-72-94/97 od 20.08.1997.godine, i 06.12.2010., godine ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 29.08.2011. godine, promjena upisa za Udruženje Lovačka organizacija „**ORLOVIK**“ iz Žepča, sa sjedištem u Žepču, ulica Kulina bana bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 226, Knjiga I Registra, dana 23.03.1998. godine, i to:

1. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Grabus Ekrem, a potpredsjednik skupštine je Bad-

njar Kasim.

2. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 17.08.2010. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju ovog Ministarstva, broj. 08-72-48/98 od 23.03.1998., 17.07.2003., 08.08.2007., i 08.06.2010., godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 12.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje Klub borilačkih sportova „BORAC“ Jelah iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Jelah, Titova bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 234, Knjiga I Registra, dana 22.04.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Halilović Hajrudinu, Zeničanin Ismetu i Riković Ibrahimu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Solo Nusret, Ajanović Jasmin, Ahmić Muharem, Mahmutović Muhidin, Odžaković Ramo, Hrvić Ruzmir i Šečić Emir.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Ćeman Smaju, predsjednika skupštine udruženja i Halilović Hajrudina, predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Alić Fikret, predsjednik skupštine udruženja, JMB 0706956124123, Tešanj, ulica Safvet Bega Bašagića broj 5, Solo Nusret, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 0401961124136, Tešanj, ulica Mustafe Ćemana bb i Alibabić Husein, direktor kluba, JMB 2707962124112, Tešanj, Ljetinić bb.
5. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Ćeman Smaji.
6. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Alić Fikret.
7. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 28.12.2011. godine

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-72-57/98 od 22.04.1998.godine, 18.02.2000. i 16.12.2005. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 22.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje građana pčelara „PČELA“ iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Patriotske lige bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 250, Knjiga I

Registra, dana 25.05.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Dizdarević Vehidu, Halep Mehmedu, Brković Vehidu, Vilašević Esadu i Karahodžić Ekremu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Jabandžić Smajl, Husibegović Mahmo, Mujezinović Bećir, Brkić Mesud i Hatkić Muharem, kao i dosadašnji članovi: Ahmić Senad i Ćostović Hamid.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Hafizović Halidu i Alispahić Ismetu.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Dizdarević Vehid i Mandić Vinko, kao i dosadašnji član Halilović Hasan.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Dizdarević Vehida.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Ahmić Senad, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 0110962124119, Tešanj, Jelah Polje bb i Jabandžić Smajl, potpredsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2509961124112, Tešanj, Raduša bb.
7. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 08.12.2011. godine

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-72-70/98 od 25.05.1998.godine, 18.02.2000. i 04.01.2008.. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 29.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Rukometni klub „KRIVAJA“ iz Zavidovića, sa sjedištem u Zavidovićima, ulica Stjepana Radića bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 369, Knjiga II Registra, dana 31.03.1999. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Đonlić Dariu, Bilajac Ismetu, Kadrić Almiru, Mehić Elviru, Omerčević Hajrudinu, Polić Aliji, Imamović Nedžad, Divković Vladislavu, Šehić Menfizu i Aličković Suadu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Mujanović Kenan, Đurković Alen, Marušić Elvedin, Ikanović Senad, Heljić Alen, Karanović Azemin, Mrahorović Kemal i Mačak Elvir, kao i dosadašnji članovi: Jukić Nilica, Mujkić Edin, Zvekić Emir, Đonlić Smail i Sinanović Mensur.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Mujkić Edina, predsjednika upravnog odbora udruženja, Đonlić Dariaa, potpredsjednika upravnog odbora udruženja i Bilajac Ismeta, potpredsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Jukić Nikica, predsjednik upravnog

odbora udruženja, JMB 2605962193834, Zavidovići, Husein Kapetana Gradaševića broj 1, Mujkić Edin, potpredsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1010962193837, Zavidovići, Husein Kapetana Gradaševića broj 2 i Zvekić Emir, potpredsjednik upravnog odbora, JMB 0310964193834, Zavidovići, Dubravica bb.

5. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Šehić Menfisu.
6. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Donlić Smail.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-56/99 od 31.03.1999.godine, 15.06.1999., 25.04.2008. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 29.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Auto moto karting klub „USORA“ iz Usore, sa sjedištem u Usori, Žabljak bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 396, Knjiga II Registra, dana 10.09.1999. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Glavaš Goranu, Čeki Nenadu, Malić Tvrtku i Jelić Mirku.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Brkić Zvonko, Martinović Darko, Pešić Dalibor i Martinović Juro, kao i dosadašnji član: Labudović Dragan.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Martinović Dragi, Bejić Marku i Katić Oliveri.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Kajinić Ivan, Komušanac Drago i Čolić Mario.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Glavaš Gorana, predsjednika upravnog odbora udruženja i Malić Tvrtku, člana upravnog odbora udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Martinović Darko, predsjednik skupštine udruženja, JMB 2912981120058, Tešan, Kralja Tvrтка i Pešić Dalibor, član upravnog odbora udruženja, JMB 2607979124111, Tešan, Rosulje.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-100/99 od 10.09.1999.godine, 16.08.2002., 14.03.2006., i 16.01.2008. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 28.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje pčelara „ŽEPČE“ iz Žepča, sa sjedištem u Žepču, ulica

Stjepana Radića bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 474, Knjiga II Registra, dana 11.05.2000. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima izvršnog odbora udruženja: Prentić Husniji, Đuzel Jozi, Šumić Petru, Širić Alojzu, Maličbegović Dževadu, Pavković Ivanu i Radoš Ani.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Đuzel Jozo, Mulabdić Nedžad, Šumić Petar, Prentić Husnija, Maličbegović Ibrahim, Maličbegović Asim i Jurić Nikola.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Matijević Iliji, Odić Hajrudinu i Šašić Rajku.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Radoš Mirko, Šimičić Drago i Bjedić Zahir.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Prentić Husniju, predsjednika udruženja i Đuzel Jozu, predsjednika izvršnog odbora udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Đuzel Jozo, predsjednik skupštine udruženja, JMB 1702953194277, Žepče, Luke broj 39, Mulabdić Nedžad, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 0703959194271, Žepče, Vašarište broj 25 i Šumić Petar, tajnik udruženja, JMB 0408966194277, Žepče, Lupoglav bb.
7. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 15.10.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-51/00 od 11.05.2000.godine, 16.08.2002., i 10.08.2007. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 18.11.2011. godine promjena upisa za Udruženje Ženski rukometni klub „Bosna“ iz Visokog, sa sjedištem u Visokom, ulica Jalića bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 516, Knjiga II Registra, dana 29.01.2001. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Andrijanić Vesni, Bajramović Nefisi, Begović Zineti, Šabović Mirsadu, Čabaravdić Zuhri, Zečević Amri, Memić Nuri, Džonlagić Mirzeti, Muzaferija Elvedinu, Bradara Mati, Begović Nedimu, Kadić Sejadu, Dlakić Edini, Valjevac Muneveri i Neimarlija Azemi.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Bradara Mato, Bajramović Nefisa, Kamarić Mehmed, Džafić Alma, Ihtijarević Jasmina, Herić Tatjana, Hadžimejlić Aida, Šehović Alma, Bešić Elvira, Grujić Miranda, Delahmetović Fadila, Me-medžija Zlata, Džafić Mirsad, Duraković Mahir i Kamarić Mirsada.

3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Andrijić Vesnu, predsjednika predsjedništva udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Beadaea Mato, predsjednik predsjedništva udruženja, JMB 2402958174134, Visoko, ulica Muhašinovići broj 57 i Kamarić Mirsada, predsjednik skupštine udruženja, JMB 0802965179134, Visoko, ulica Perendina broj 5.
5. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 16.11.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-899/01 od 29.02.2001.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 16.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje sportskih ribolovaca „BLINKER“ Kalošević iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Kalošević bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 527, Knjiga II Registra, dana 08.03.2001. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima predsjedništva udruženja: Mujkić Safetu, Mahmutović Avdi, Bošnjak Elviru, Podrugović Seadu, Mervan Hamdiji, Unkić Dževadu i Čaplja Mirsadu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Skopljak Ramiz, Unkić Himzo, Sejdić Besim, Šarptoč Hamdo, Kurdić Jasmin, Bašić Fahrudin, Unkić Edin, Ramić Mirsad i Unkić Emir.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Bošnjak Himzi, Hatkić Halidu i Kosovčić Mehki.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Mujkić Dafet, Mervan Hamdija i Bobarić Nermin.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Brković Edina, predsjednika skupštine udruženja i Omerović Zajku, zamjenika predsjednika skupštine udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Skopljak Ramiz, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1207948124111, Tešanj, Kalošević.
7. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 02.07.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-2830/01 od 08.03.2001.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 19.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje **Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača**

Ze-do kantona iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Dobrovoljnih davalaca krvi broj 4, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 681, Knjiga III Registra, dana 24.03.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Šikić Mladenu, Delić Ramizu, Zaimović Rešidu, Muratović Salki i Smajić Muhamedu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Šikić Mladen, Mostić Sakib, Biogradlija Dino, Pašalić Edhem i Šeper Mujo.
3. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Haračić Sulejmanu.
4. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Biogradlija Edin.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Brkić Ahmeta, predsjednika udruženja.
6. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Brkić Ismet, predsjednik udruženja, JMB 1105954190021, Zenica, ulica Uzunovića put broj 3A.
7. Promjena naziva udruženja, novi naziv Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača Ze-do kantona.
8. Promjena sjedišta –adrese udruženja, novo sjedište ulica Dobrovoljnih davalaca krvi broj 4.
9. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 14.12.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-05-13/03 od 24.03.2003.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 30.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje planinarsko-smučarsko društvo „**POŠTAR**“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Masarykova 46, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 729, Knjiga IV Registra, dana 14.08.2003. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Hamedović Šefiku, Kadrić Osmanu, Salihagić Selimu, Hadžimahmutović Halilu, Vojvodić Slobodanu, Lazić Merimi, Hadžiabdić Fuadu, Hrustić Nijazu, Gluhić Nusretu, Vejspahić Mustafi i Maglić Almi.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Begović Muhamed, Šišić Sead, Kuč Adnan, Haračić Šaćir, Maglić Salih, Ušanović Jasmin, Karabegović Ljerka, Starčević Kemal i Alagić Mirsad,
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Maglić Alma, Smaka Senada i Seferović Rifet.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Hamedović Šefika, predsjednika društva.
5. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Starčević Kemal, predsjednik društva, JMB 2104949190010, Zenica, ulica Armije R BiH broj 4.

6. Promjena Statuta - odluka usvojen na Skupštini dana 21.01.2012. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-17181/03 od 14.08.2003.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 10.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje glazbenika „**MODUS VIVENDI**“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Ahmeta Hafizovića broj 7A, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 780, Knjiga IV Registra, dana 15.03.2004. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Fejzić Nedžad i Tikveša Ehlmani.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Mušić Jasminka, Klobodanović Ado i Kazić Senad.
3. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Hedžić Elvira, predsjednik udruženja, JMB 0703979196246, Zenica, ulica A. Hafizovića broj 7A i Kazić Senad, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1105965190023, Zenica, ulica Begagića put broj 10C.
4. Promjena sjedišta –adrese udruženja, novo sjedište ulica Ahmeta Hafizovića broj 7A..
5. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 17.11.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-3413/04 od 15.03.2004.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 07.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Nogometni klub „**Pobjeda**“ iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Tešanjka bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 785, Knjiga IV Registra, dana 23.03.2004. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Ljavaković Fehri, Ibrahimkadić Enveru i Džanović Besimu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Buljubašić Šemso, Tukić Elvir, Krdžalić Samil, Krkalić Hamza, Bekrić Nermin, Škiljo Zahir, Bekrić Dževad.
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Hrvić Jusuf, Tokmić Emir i Đedović Esad.
4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Ljevaković Fehru, predsjednika skupštine udruženja i Ibrahimkadić Envera, člana upravnog odbora udruženja.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Salkičević Esad, predsjednik skupštine

udruženja, JMB 0804954124136, Tešanj, Krndija bb i Buljubašić Šemso, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2010967124128, Tešanj, Kraševo.

6. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 03.07.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-5608/04 od 23.03.2004.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 15.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje **Udruga gluvi i nagluvi Žepče** iz Žepča, sa sjedištem u Žepču, ulica Anke Topić bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 793, Knjiga IV Registra, dana 15.04.2004. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Pavlović Ivi i Jurić Blaženku.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Krpić Merima, Jurić Edina i Tutnjić Fadić.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Fejzić Samiru, Avdić Selvedinu i Marjanović Željku.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Pavlović Ivo, Marjanović Ljubica i Avdić Elvedin.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Pavlović Ivu, predsjednika skupštine i upravnog odbora udruženja i Krpić Salku, sekretara udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Fejzić Denis, predsjednik skupštine udruženja, JMG 1303979194281, Žepče, Prva ulica broj 15, Tutnjić Fadil, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1105965190023, Žepče, Ciglane broj 11 i Jurić Blaženko, sekretar udruge, JMB 0506968194276, Žepče, Bistrica broj 28.
7. Promjena sjedišta-adrese na način da se umjesto sadašnje adrese Žepče, Orlovik-Preko broj 2 upisuje nova adresa, Žepče, ulica Anke Topić bb.
8. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 13.11.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-5040/04 od 15.04.2004.godine i 09.06.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 20.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje „**MLADI MAGLAJA**“ iz Maglaja, sa sjedištem u Maglaju, Peta ulica, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1064, Knjiga V Registra, dana

30.01.2007. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Bašić Admiru, Jusufović Safetu i Mujkić Damiru.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Đuhera Damir, Kepić Edin, Hasanić Tarik, Purković Amir i Pridjević Damir.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Bašić Admiru, predsjednika udruženja i Gušo Eldaru, sekretaru udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Đuhera Damir, predsjednik udruženja, JMB 1912985120032, Maglaj, ulica Aleja Ljiljana broj 9M, Đuhera Sadin, sekretar udruženja, JMB 2101987120027, Maglaj, Liješnica bb i Karajbić Almin, blagajnik udruženja, JMB 0806976193827, Maglaj, ulica Aleja Ljiljana broj SP 70.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-1875/07 od 30.01.2007.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 28.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Kajak kanu klub „**MAGLAJ**“ iz Maglaja, sa sjedištem u Maglaju, ulica Aleja Ljiljan bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1186, Knjiga VII Registra, dana 25.03.2008.godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Brakmić Arminu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Efendić Nihad, Šabanović Jasmin, Bradarić Semir, Karabegović Miralem, Bašić Nisveta, Efendić Alena, Arifagić Atif, Hasanić Mustafa, Arifagić Adnan i Ahmetspahić Suvad.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Brakmić Armina, predsjednika upravnog odbora udruženja i Efendić Nihada, sekretaru udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Efendić Nihad, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1211973122627, Maglaj, Šesta ulica broj 2M i Husukić Fahrudin, sekretar udruženja, JMB 0404974,11638, Maglaj.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-10382/08 od 25.03.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 01.02.2012. godine promjena upisa za Udruženja „**STARI**

GRAD“ iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, ulica Momana Topreka broj 2, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1187, Knjiga VII Registra, dana 31.03.2008. godine i to:

1. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za: Rušić Almira, predsjednika udruženja.
2. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Mehičić Zoraid, predsjednik udruženja, JMB 1102957124136, Tešanj, Krndija I/4.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-10566/01 od 31.03.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 06.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje kulturno-umjetničko društvo „**GORICA**“ Gorica iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, Gorica broj 99, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1255, Knjiga VII Registra, dana 02.12.2008. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Čolak Sabahetu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Kovač Avdo, Hrnjić Bajro, Bulogić Armina, Karić Harris, Ganić Ahmed, Mahmić Safet i Beganović Fehim.
3. Prestaje mandat predsjedniku skupštine udruženja Kovač Avdi.
4. Novoizabrani predsjednik skupštine udruženja je Ganić Ahmed.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Kovač Avdu, predsjednika skupštine udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Beganović Fehim, predsjednik udruženja, JMB 0607955190035, Zenica, Gorica broj 97, Kovač Avdo, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 3110960190018, Zenica, Gorica broj 18 i Ganić Ahmed, predsjednik skupštine udruženja, JMB 0401960190054, Zenica, Gorica broj 57.
7. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 11.12.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-36708/08 od 02.12.2008.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 05.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje „**OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB ZENICA**“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Aleja Šehida bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1300, Knjiga VIII Registra, dana

23.03.2009. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Musić Mugdimu, Beba Eldaru, Smaka Mirsadu i Fetić Hasibu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Bektaš Esad, Talić Enver, Đuharić Sabahudin, Zec Muris, Mujezinović Muhamed, Bošnjak Harun, Stojčevski Miroslav, Limanović Amir i Kobić Semir.
3. Prestaje mandat članovima nadzornog odbora udruženja: Memišević Hamzaliji, Isaković Ređepu i Beba Rusmiru.
4. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Plevljak Mugdim, Pašić Suzana, Radončić Ervin, Kruško Senad i Beganović Armin.
5. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Musić Mugdima, predsjednika upravnog odbora udruženja.
6. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Bektaš Esad, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 1212961193614, Zenica, Gornji Čajdraš bb, Fetić Hasib, predsjednik skupštine udruženja, JMB 2605956191591, Zenica, ulica Mejdandžik broj 6 i Kobić Semir, član upravnog odbora udruženja, JMB 1510959190048, Zenica, ulica Werostin put broj 47.
7. Promjena sjedišta-adrese na način da se umjesto sadašnje adrese Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka bb, upisuje nova adresa, Zenica, ulica Aleja Šehida bb.
8. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 17.11.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj 06-05-7477/09 od 23.03.2009., i 26.01.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 09.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Dobrovoljno vatrogasno društvo „TEŠANJ 1905“ iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Krndija bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1319, Knjiga VIII Registra, dana 25.05.2009. godine i to:

1. Promjena Statuta - odluka usvojen na Skupštini dana 13.10.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj 06-05-11878/09 od 25.05.2009.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 03.02.2012. godine promjena upisa za Udruženje „DJEČIJA AMBASADA“ iz Tešnja, sa sjedištem u

Tešnju, ulica Krndija bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1522, Knjiga VIII Registra, dana 20.12.2010. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Mahmutefendić Rušti i Aličić Amiri.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Salkić Aida, Muminović Alisa i Deljković Jasmina.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Mahmutefendić Ruštu, predsjednika upravnog odbora udruženja i Deljković Jasminu, zamjenika predsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Deljković Jasmina, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2804979129121, Tešanj, Raduša bb i Salkić Aida, zamjenik predsjednika upravnog odbora udruženja, JMB 0110970129154, Tešanj, ulica Patriotske lige bb.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj 06-05-30925/10 od 20.12.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 03.02.2012. godine promjena upisa za Udruženje Radio klub „Zenica“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Fakultetska broj 7, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 10, Knjiga I Registra, dana 16.10.1996. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Hodžić Mensuru, Vasić Slavoljubu i Sejmen Sejadu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Avdić Ibrahim, Ruvic Alen, Tahmišćija Edber, Šarić Enes i Bonić Mario.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Bonić Maria, predsjednika upravnog odbora udruženja i Šarić Enesa, sekretara udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Šarić Enes, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2410954190006, Zenica, ulica Jevrejska broj 3 i Avdić Ibrahim, sekretar udruženja, JMB 1408978190009, Zenica, ulica Sestara Ditrih broj 6.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj 08-72-26/96 od 16.10.1996. i 13.07.2010. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 13.01.2012. godine promjena upisa za Udruženje građana sportskih ribolovaca „KRIVAJA“ iz Zavidovića,

sa sjedištem u Zavidovićima, ulica Radnička bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 74, Knjiga I Registra, dana 03.04.1997. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Bašić emiru, Omerović Zijadu, Smailhodžić Izetu i Mujanović Mufidu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Kvakić Izet, Krdžalić Enver, Sejdić Suvad, Mahovac Asim, Softić Hasa, Mulahasanović Ahmet i Starčević Izet.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Bašić Emira, dopredsjednika upravnog odbora udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Kvakić Izet, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2109951193827, Zavidovići, ulica Prvomajska i Krdžalić Enver, dopredsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2810961193841, Zavidovići, ulica Patriotske lige broj 20.
5. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 25.12.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 08-72-38/97 od 03.04.1997., 20.03.2009. i 18.01.2011. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 14.10.2011. godine promjena upisa za Udruženje građana pčelara „BOR“ iz Olova, sa sjedištem u Olovu, ulica Branilaca grada bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 241, Knjiga I Registra, dana 24.06.1998. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Višća Rešida, Rotić Refika, Redžić Ibru, Smailhodžić Ramu, Brčić Fadila i Bajraktarević Tahira.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Jusufbašić Ešef, Hadžićabdić Zahrudin, Sirčo Nusret, Smajić Hasan i Hadžićabdić Emin.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Smajić Hasana, predsjednika udruženja i Višća Rešida, sekretara udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Sirčo Nuster, predsjednik udruženja, JMB 2905958173520, Olovo, Olovske Luke i Jusufbašić Ešef, sekretar udruženja, JMB 0201961173049, Olovo, Bakići.
5. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 27.02.2011. godine

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-30925/10 od 20.12.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 21.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje **Organizacija porodica šehida i poginulih boraca općine Maglaj** iz Maglaja, sa sjedištem u Maglaju, ulica Civilnih žrtava rata bb, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 522, Knjiga II Registra, dana 16.02.2001. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Rahmanović Osmanu, Smajlović Bekriji, Hodžić Hasanu, Mehinagić Akifu i Mahmutagić Sulejmanu.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Spahić Zehra, Alić Husein, Ruvić Zlata, Hasanović Ramiza, Mahmutagić Fatima, Skejić Munib, Kahrimanović Azra, Delić Sedina i Mačković Mehmedalija.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Hodžić Hasana, zamjenika predsjednika udruženja.
4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Mahmutagić Fatima, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 2505959127621, Maglaj, ulica Aleja Ljiljana broj T1-3/4, Spahić Zehra, zamjenik predsjednika upravnog odbora udruženja, JMB 2007965127625, Maglaj, VII ulica i Skejić Munib, zamjenik predsjednika upravnog odbora udruženja, JMB 0907942122638, Maglaj, Bradići Donji.
5. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 12.11.2011. godine

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-2109/01 od 16.02.2001., 22.02.2008. i 20.10.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 09.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje Folklorni ansambl „BOSANSKI SEVDAH“ Kraševo iz Tešnja, sa sjedištem u Tešnju, Kraševo, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1455, Knjiga VIII Registra, dana 14.05.2010. godine i to:

1. Prestaje mandat članovima upravnog odbora udruženja: Ogrić Smaji, Muratović Seadu, Ogrić Almi, Ogrić adnanu i Buljubašić Amili.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Dubravac Izudin, Ramić Jasmin, Dubravac Salih, Pezer Šerif, Mujagić Sadeta, Ahmetlić Edina i Pezer Fahrudin.
3. Novoizabrani članovi nadzornog odbora udruženja su: Ramić Nijaz, Ibrišimović Hilmo i Kikić Nurudin.

4. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Muratović Seada, umjetničkog rukovodioca udruženja i Ogrić Smaju, predsjednika upravnog odbora udruženja.
5. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje udruženja su: Ramić Nedžad, predsjednik skupštine udruženja, JMB 0401970124149, Tešanj, Kraševo bb i Dubravac Izudin, predsjednik upravnog odbora udruženja, JMB 0605967124132, Tešanj, Kraševo bb.
6. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 10.11.2011. godine

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-9593/10 od 14.05.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

RJEŠENJE

Upisuje se u Registar udruženja kod Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, sa danom 21.12.2011. godine promjena upisa za Udruženje za planiranje ličnih/osobnih finasija „**IMB-INSTITUT ZA MIKROFINANSIRANJE I BANKARSTVO**“ iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ulica Školska broj 10, upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1495, Knjiga VIII Registra, dana 16.09.2010. godine i to:

1. Prestaje mandat članu upravnog odbora udruženja Didak Velimiru.
2. Novoizabrani članovi upravnog odbora udruženja su: Jovanović Miodrag, Zubčević Smail i Memišević Senad.
3. Prestaje ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje udruženja za Zubčević Dinu, direktora udruženja.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje udruženja je Didak Velimir, direktor udruženja, JMB 1104960193036, Travnik, Kraljevice bb.
5. Promjena sjedišta-adrese na način da se umjesto sadašnje adrese Zenica, Fakultetska broj 6, upisuje nova adresa, Zenica, ulica Školska broj 10.
6. Promjena Statuta - odluka usvojena na Skupštini dana 30.11.2011. godine.

Ostali upisi u Registar izvršeni po Rješenju broj. 06-05-24422/10 od 16.09.2010.godine, ostaju nepromijenjeni.

.....

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

123.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), i članom 179. stav 1. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

P R A V I L N I K

o izmjeni i dopunama Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita

Član 1.

U Pravilniku o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 04/08 i 02/11), u članu 3. stav 2. mijenja se i glasi:

„Komisiju čine predsjednik i 3 (tri) člana.“

U istom članu, iza stava 2. dodaju se novi stavovi 3., 4. i 5. koji glase:

„Komisija ima iskaznice.

Iskaznica kontrolora je bijele boje, ima dimenzije 85x55 mm i izdaje je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Na prednjoj strani iskaznice je:

- a) utisnut grb Zeničko-dobojskog kantona,
- b) Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
- c) naziv „ISKAZNICA KONTROLORA“,
- d) ime i prezime, broj lične karte, JMB,
- e) fotografija.

Na zadnjoj strani iskaznice je:

- a) ovlaštenja kontrolora,
- b) datum izdavanja,
- c) period važenja,
- d) pečat i potpis odgovornog lica.“

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona».

Broj: 10-27-2740-1/12
Zenica; 30.01.2012. godine

MINISTRICA

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

124.

Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a u vezi sa članom 18. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi

**PRAVILNIK O SASTAVU I RADU
KOMISIJE MATIČARA****Član 1.****(Predmet Pravilnika)**

Ovim pravilnikom propisuje se sastav i rad komisije matičara koja se formira u postupku osnivanja visokoškolske ustanove i organizacione jedinice visokoškolske ustanove.

Član 2.**(Imenovanje komisije matičara)**

(1) Osnivač, odnosno, Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, formira ekspertsku komisiju koja priprema elaborat o opravdanosti osnivanja.

(2) Nakon usvajanja elaborata, osnivač, odnosno Vlada Kantona za javnu visokoškolsku ustanovu, rješenjem imenuje komisiju matičara.

(3) Komisiju matičara za javnu visokoškolsku ustanovu imenuje Vlada Kantona na prijedlog visokoškolske ustanove.

Član 3.**(Sastav komisije matičara)**

(1) Kod osnivanja univerziteta komisija matičara broji pet članova.

(2) Kod osnivanja visoke škole i organizacione jedinice univerziteta komisija matičara broji tri člana.

(3) Članovi komisije matičara za osnivanje univerziteta ili organizacione jedinice univerziteta imenuju se iz reda redovnih i vanrednih profesora i naučnih radnika, u skladu sa naučnim oblastima koje će se realizirati i zvanjima koja se stiču završetkom studija.

(4) Članovi komisije matičara za osnivanje visoke škole imenuju se iz reda redovnih i vanrednih profesora, docenata, profesora visokih škola, kao i iz reda naučnih radnika, u skladu sa naučnom oblasti koja će se realizirati i zvanjima koja se stiču završetkom studija.

(5) U slučaju da se član komisije matičara prijavi na konkurs za izbor akademskog osoblja, za postupak njegovog izbora se, uz imenovane članove komisije matičara, imenuje drugi nastavnik -zamjenski član u odgovarajućem zvanju.

(6) Komisija matičara iz stavova (3) i (4), ovog člana može imati najviše jednog člana iz reda naučnih radnika.

Član 4.**(Sekretar komisije matičara)**

(1) Rješenjem o imenovanju komisije matičara osnivač imenuje i sekretara komisije iz reda diplomiranih pravnika, odnosno, iz reda završenika najmanje prvog ciklusa studija s najmanje 240 ECTS bodova.

(2) Sekretar komisije matičara obavlja stručno-administrativne poslove i učestvuje u radu komisije bez prava glasa.

Član 5.**(Rješenje o imenovanju komisije matičara)**

Rješenje o imenovanju komisije matičara sadrži: naziv/ime i sjedište osnivača visokoškolske ustanove; naziv visokoškolske ustanove ili organizacione jedinice visokoškolske ustanove; akademsku titulu, stručno ili naučno zvanje koje se stiče završetkom studija; ime i prezime predsjednika i članova komisije s podacima o izboru u zvanje, kao i naziv ustanove u kojoj su angažovani; ime i prezime sekretara komisije matičara s podacima o stručnoj spremi; ciklus studija i zadatke komisije matičara, kao i rok za dostavljanje izvještaja osnivaču.

Član 6.**(Zadaci komisije matičara)**

(1) Komisija matičara vrši pripreme radnje za početak rada visokoškolske ustanove i organizacione jedinice visokoškolske ustanove.

(2) Komisija matičara:

- a) donosi prijedlog nastavnog plana i programa;
- b) donosi prijedlog statuta u postupku osnivanja visokoškolske ustanove;
- c) donosi prijedlog općeg akta o pravilima studiranja, ukoliko nije sadržan u prijedlogu statuta;
- d) donosi odluku o primjeni važećeg statuta u postupku osnivanja organizacione jedinice visokoškolske ustanove;
- e) objavljuje konkurs i vrši izbor akademskog osoblja za uže naučne, odnosno, umjetničke oblasti ili za nastavne predmete prve i druge godine studija, od kojih najmanje jednu polovinu u radnom odnosu sa punim radnim vremenom;
- f) predlaže broj studenata za upis u prvu godinu studija.

(3) Nastavni plan i program konačno donosi senat visokoškolske ustanove.

(4) Statut konačno donosi upravni odbor visokoškolske ustanove.

(5) Komisija matičara obavlja i druge poslove koje joj odredi osnivač u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 7. (Izbor akademskog osoblja)

(1) Izbor akademskog osoblja vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje komisija matičara u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09).

(2) Za pripremanje prijedloga za izbor akademskog osoblja za uže naučne, odnosno, umjetničke oblasti, komisija matičara obrazuje posebne stručne komisije.

Član 8. (Stručna komisija za izbor akademskog osoblja)

(1) Stručna komisija za izbor akademskog osoblja broji tri člana.

(2) Članovi stručne komisije moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.

(3) Većina članova komisije mora biti iz uže naučne, odnosno, umjetničke oblasti za koju se kandidat bira.

(4) Kandidat koji ranije nije izvodio nastavu na visokoškolskoj ustanovi održava pristupno predavanje.

(5) Komisija matičara određuje visokoškolsku ustanovu na kojoj kandidat održava pristupno predavanje.

(6) Komisija matičara donosi odluku o izboru akademskog osoblja na osnovu prijedloga stručnih komisija, nakon što utvrdi da li kandidati zadovoljavaju uvjete konkursa.

Član 9. (Radno-pravni status izabranog akademskog osoblja)

(1) Izabrano akademsko osoblje komisiji matičara dostavlja ovjerenu izjavu o spremnosti sudjelovanja u realizaciji nastave ili ovjerenu izjavu o spremnosti zasnivanja radnog odnosa.

(2) Izabrano akademsko osoblje koje je u radnom odnosu na nekoj drugoj visokoškolskoj ustanovi komisiji matičara dostavlja odobrenje senata matične ustanove za dodatno radno angažovanje sa podatkom o opterećenju u nastavi na matičnoj ustanovi.

(3) Podaci o akademskom osoblju sadrže:

- a) biografiju;
- b) dokaz o posljednjem izboru u zvanje;
- c) popis objavljenih radova, kao i radova relevantnih za izvođenje nastave;
- d) naziv pravnog lica kod kojeg je u radnom odnosu;
- e) opseg poslova i radnog odnosa na matičnoj ustanovi.

Član 10. (Rad komisije matičara)

(1) Komisija matičara radi u sjednicama.

(2) Sjednice komisije matičara saziva predsjednik koji i rukovodi radom komisije.

(3) Sjednice komisije matičara se održavaju samo ako su prisutni svi članovi.

(4) Komisija matičara donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 11. (Sredstva za rad komisije matičara)

(1) Sredstva za rad komisije matičara i sekretara u postupku osnivanja visokoškolske ustanove obezbjeđuje osnivač.

(2) Sredstva za rad komisije matičara i sekretara u postupku osnivanja organizacione jedinice visokoškolske ustanove obezbjeđuje visokoškolska ustanova, odnosno pridružena članica koja ima status samostalnog pravnog lica.

Član 12. (Izvještaj komisije matičara)

(1) Komisija matičara podnosi izvještaj osnivaču visokoškolske ustanove u roku utvrđenom aktom o imenovanju.

(2) Jedan primjerak usvojenog izvještaja komisije matičara osnivač privatne visokoškolske ustanove dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona uz zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenosti uvjeta za početak rada i obavljanje djelatnosti.

(3) Izvještaj komisije matičara sadrži:

- a) prijedlog nastavnog plana i programa za sve godine studija;
 - b) prijedlog statuta u postupku osnivanja visokoškolske ustanove;
 - c) prijedlog općeg akta o pravilima studiranja ukoliko nije sadržan u prijedlogu statuta;
 - d) odluku o primjeni važećeg statuta u postupku osnivanja organizacione jedinice visokoškolske ustanove;
 - e) listu izabranog akademskog osoblja sa kompletnom dokumentacijom o postupku izbora kandidata;
 - f) ovjerene izjave akademskog osoblja o spremnosti sudjelovanja u realizaciji nastave ili ovjerene izjave o spremnosti zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom;
 - g) odobrenje senata matične ustanove za dodatno radno angažovanje akademskog osoblja sa podatkom o opterećenju u nastavi na matičnoj ustanovi;
 - h) prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija.
- (4) Mandat komisije matičara prestaje nakon usvajanja izvještaja od strane osnivača.

Član 13.
(Prestanak primjene)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o sastavu i radu komisije matičara („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/10).

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-38-3109/12.

MINISTRICA

Zenica, 09.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

125.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 179. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), člana 28. Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i člana 2. Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju ispitne komisije za vozače
motornih vozila
Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.
(Sastav Komisije)

U ispitnu komisiju za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- 1) Smailhodžić Akif – predsjednik komisije
- 2) Mujičić Eladina - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 3) Hrvač-Marković Zorka - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 4) Borić Jusuf - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 5) Kavaz Šerif - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 6) Hadžić Refik - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 7) Čostović Fehro - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 8) Kurdić Hamdo - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 9) Huseinbašić Amir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 10) Buljubašić Almir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 11) Vrbčić Zdenko - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 12) Rajkić Dževdet - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 13) Kovač Rasim - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 14) Batina Josip - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 15) Aščerija Ešref - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 16) Zubača Avdo - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 17) Hodžić Šezad - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 18) Akšamović Elvir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 19) Miličević Zoran - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 20) Hamidović Omer - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 21) Adžaip Dinko - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 22) Husić Esed - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 23) Masnopita Mirza - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 24) Đidić Kadir - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 25) Baručija Nusret - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 26) Omić Emin - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 27) Spahić Ekrem - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 28) Bjelopoljak Taib - ispitivač teoretskog dijela ispita
- 29) Begović Alen – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 30) Omerdić Elvira – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 31) Hodžić Mensud – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 32) Kovač Sulejman – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 33) Stupar Milan – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 34) Krišto Željko – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 35) Isaković Rašid - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 36) Agić Hajrudin – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 37) Martinović Juro – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 38) Hodžić Meho – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 39) Huskić Ismet – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 40) Salkić Hazim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 41) Mešić Alma – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 42) Mešić Mirsad - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 43) Sarač Indir - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 44) Starčević Fadil – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 45) Joldić Zaim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 46) Sulejmanović Husein – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 47) Bečić Ramiz – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 48) Berbić Ibrahim – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 49) Predžić Ismet – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 50) Kovačević Hamid - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 51) Ristić Cvijetin – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 52) Kulović Nura – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 53) Ferhat Nuriya – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 54) Fejzić Ševal – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 55) Osmić Salko - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 56) Halilović Sejad – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 57) Bakšić Enes – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 58) Mušibegović Nedim - ispitivač praktičnog dijela ispita

- 59) Šabić Dževad – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 60) Bulbulušić Hariz – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 61) Brkić Sead – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 62) Plećan Veiz – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 63) Džidić Muhamed – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 64) Balta Mehmedalija – ispitivač praktičnog dijela ispita
- 65) Pendić Zvonko - ispitivač praktičnog dijela ispita
- 66) Livančić Ivan – ispitivač praktičnog dijela ispita

Član 2.
(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za obavljanje svih radnji neophodnih za provođenje ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11).

Član 3.
(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u ispitnoj komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11).

Član 4.
(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godina.
U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-285-8/12

MINISTRICA

Datum: 01.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

126.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 3. Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11), donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju sekretara ispitne komisije
za vozače motornih vozila
Zeničko-dobojskog kantona

Član 1.
(Sastav sekretara)

Za sekretare ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

- Arnel Mešić (ispitno mjesto Zenica);
- Eldin Durmić (ispitno mjesto Zenica);
- Aiša Deljković (ispitno mjesto Tešanj);
- Ermin Mujaković (ispitno mjesto Doboj - Jug);
- Iva Labudović (prijavno mjesto Usora);
- Sead Bradarić (ispitno mjesto Maglaj);
- Aida Čamdžić (ispitno mjesto Zavidovići);
- Suada Nalić (ispitno mjesto Žepče);
- Niaz Kovač (ispitno mjesto Kakanj);
- Haris Omeragić (ispitno mjesto Visoko);
- Dragana Gutić (ispitno mjesto Breza);
- Elma Balta (prijavno mjesto Vareš);
- Aziz Šišić (ispitno mjesto Olovo).

Član 2.
(Obaveze sekretara)

Imenovani se zadužuju za obavljanje svih radnji neophodnih za organizaciju i pripremu ispita za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11).

Član 3.
(Naknada za rad)

Imenovanim za njihov rad pripada novčana naknada, u skladu sa odredbama Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11).

Član 4. (Mandat sekretara)

Sekretari se imenuje na period od 1 (jedne) godina.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-285-7/12

MINISTRICA

Datum: 01.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

127.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 177. stav 7. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi:

R J E Š E N J E **o imenovanju komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita**

Član 1. (Sastav Komisije)

U Komisiju za kontrolu polaganja vozačkih ispita na području Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

1. Maid Pračić - predsjednik komisije
2. Samka Lokmić – član
3. Irhana Beganović – član
4. Lejla Hodžić – član (kontrolor sekretara)

Član 2. (Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za vršenje kontrole polaganja vozačkih ispita na području Zeničko-dobojskog kantona, ažurnosti i urednosti dokumentacije na prijavnim / ispitnim mjestima i načina rada sekretara ispitne komisije u skladu sa odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o radu ispitne komisije za vozače motornih vozila („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 20/07, 02/09 i 02/11).

Član 3. (Naknada za rad)

Imenovanim za rad u komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 04/08 i 02/11).

Član 4. (Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godina.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 04/08 i 02/11), imenovana lica se mogu razriještiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-285-6/12

MINISTRICA

Datum: 01.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

128.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 177. stav 7. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju komisije za kontrolu
uvjeta i načina rada autoškola

Član 1.
(Sastav Komisije)

U Komisiju za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola sa područja Zeničko-dobojskog kantona imenuju se:

1. Sivro Almir - predsjednik komisije
2. Bajgorić Behudin - član
3. Rezaković Nevzeta - član

Član 2.
(Obaveze Komisije)

Imenovani se zadužuju za obavljanje kontrole uvjeta rada autoškola i načina na koji autoškole vrše osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila na području Zeničko-dobojskog kantona, propisanih odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07).

Član 3.
(Naknada za rad)

Imenovanim za rad u komisiji pripada novčana naknada, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu komisije za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 04/08 i 02/11).

Član 4.
(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godina.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o radu komisije za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 04/08 i 02/11), imenovana lica se mogu razriješiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-285-5/12

MINISTRICA

Datum: 01.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

129.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 64. Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i člana 4. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), donosi:

R J E Š E N J E
o formiranju Komisije za provođenje
postupka verifikacije i reverifikacije
autoškola

Član 1.
(Sastav Komisije)

Imenuje se Komisija za provođenje postupka verifikacije i reverifikacije autoškola u sastavu:

1. Sead Pojskić (predsjednik)
2. Vahdeta Salčinović (član)
3. Sefedin Hodžić (član)

Član 2.
(Obaveze Komisije)

Članovi Komisije se zadužuju da, u skladu sa odredbama Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), provede postupak verifikacije i reverifikacije uvjeta rada autoškola na području Zeničko-dobojskog kantona.

Član 3.
(Naknada za rad)

Članovima Komisije pripada naknada za rad u skladu sa Rješenjem o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka verifikacije i reverifikacije autoškola broj: 10-27-7635-3-1/07 od 23.10.2007. godine.

Član 4.
(Mandat Komisije)

Komisija se imenuje na period od 1 (jedne) godine.

U slučaju utvrđenog kršenja odredbi Pravilnika o osposobljavanju za vozače motornih vozila („Službeni

glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 15/07, 20/07 i 41/07) i Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/08), imenovana lica se mogu razriješiti i prije isteka perioda iz stava 1. ovog člana.

Član 5. (Stupanje na snagu)

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 10-27-285-10/12

MINISTRICA

Datum: 01.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

130.

U skladu sa članom 14. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/08), a na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta za rad autoškola, sadržaju i načinu vođenja registra autoškola („Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj: 11/08), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona objavljuje:

S P I S A K

verifikovanih / reverifikovanih autoškola Zeničko – dobojskog kantona na dan 31.12.2011. godine

Općina Zenica:

- „BAJTARA“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 1. na strani 1. i 2.
- „AMS“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 2. na strani 3. i 4.
- Srednja mješovita škola „MLADOST“ Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 3. na strani 5. i 6.
- „ČELIK 05“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 7. na strani 13. i 14.
- „AGENCIJA TRAFFIC“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 8. na strani 15. i 16.
- „ZE – START“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 10. na strani 19. i 20.

- „AUTO-TERC“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 11. na strani 21. i 22.
- „BEETLE“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 12. na strani 23. i 24.
- „IZO-PROMET“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 13. na strani 25. i 26.
- „MUSLIĆ“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 14. na strani 27. i 28.
- „RAI UNO“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 57. na strani 113. i 114.
- „Z - 55“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 58. na strani 115. i 116.
- „TRAFFIC 2“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 60. na strani 119. i 120.
- „FAR“ doo Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 61. na strani 121. i 122.
- „HEMA - L“ Zenica upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 66. na strani 131. i 132.

Općina Tešanj:

- „UNO“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 15. na strani 29. i 30.
- „EMKO – Autoškola Zeleni signal“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 16. na strani 31. i 32.
- SP „AUTOMERC“ doo Doboj Jug - Podružnica autoškola „HERZ“ Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 17. na strani 33. i 34.
- „DIESEL“ doo Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 19. na strani 37. i 38.
- „AUTO-ŠKOLA BOSNA“ doo Jelah-Tešanj upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 20. na strani 39. i 40.

Općina Usora:

- „SEMAFOR PLUS“ doo Usora upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 21. na strani 41. i 42.
- „GOLF 2A“ doo Usora upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 22. na strani 43. i 44.

Općina Maglaj:

- **Autoškola „AS“ Maglaj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 23. na strani 45. i 46.
- **„AUTO-START“ doo Maglaj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 24. na strani 47. i 48.
- **„BIHMAX“ doo Maglaj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 25. na strani 49. i 50.
- **„BOSNA“ doo Maglaj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 26. na strani 51. i 52.

Općina Zavidovići:

- **„PRELA – Zeleni signal“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 27. na strani 53. i 54.
- **„AUTO-ŠKOLA ZELENI VAL“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 28. na strani 55. i 56.
- **„GARE“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 29. na strani 57. i 58.
- **„JOKER – M“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 30. na strani 59. i 60.
- **„ŠEKA-ALARM“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 31. na strani 61. i 62.
- **„AUTO-VOLAN ŠELE“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 32. na strani 63. i 64.
- **„RALLY“ doo Zavidovići** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 41. na strani 81. i 82.

Općina Žepče:

- **Srednja Mješovita škola „Žepče“ Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 33. na strani 65. i 66.
- **„AŠ-AMNA“ doo Žepče sa podružnicom „EUROPA“ u Zenici** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 34. na strani 67. i 68.
- **„AUTOŠKOLA SEMAFOR“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 35. na strani 69. i 70.
- **„Auto-škola 2M“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 36. na strani 71. i 72.

- **„3D“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 37. na strani 73. i 74.
- **„ALFA & JASTREB“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 38. na strani 75. i 76.
- **„MW“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 39. na strani 77. i 78.
- **„ML“ doo Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 40. na strani 79. i 80.
- **Autoškola „EMIKO“ Žepče** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 64. na strani 127. i 128.

Općina Kakanj:

- **DPPU „EUROSAN“ doo Kakanj - autoškola „RAPID“ Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 42. na strani 83. i 84.
- **„TAHO-KOMERC“ doo Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 43. na strani 85. i 86.
- **„EURO-TREND“ doo Kakanj - autoškola „TREND“** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 44. na strani 87. i 88.
- **„AŠ-MM“ doo Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 46. na strani 91. i 92.
- **Autoškola „START“ Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 47. na strani 93. i 94.
- **„GLS-GOLF“ doo Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 48. na strani 95. i 96.
- **„MERAJICA“ doo Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 62. na strani 123. i 124.
- **„HA-BE“ doo Kakanj** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 63. na strani 125. i 126.

Općina Visoko:

- **„AUTOŠKOLA UNA“ doo Visoko** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 49. na strani 97. i 98.
- **„AUTOŠKOLA KARAVDIĆ“ doo Visoko** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 50. na strani 99. i 100.

- **"AUTOŠKOLA SEDMICA" doo Visoko** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 51. na strani 101. i 102.
- **Autoškola „ENISA“ vl. Šehić Avdija - izdvojeni dio Visoko** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 59. na strani 117. i 118.
- **Autoškola „EMINA“ Visoko** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 65. na strani 129. i 130.

Općina Breza:

- **AMD „ZEBRA“ Breza** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 52. na strani 103. i 104.
- **„RUDAR KOMPANY“ doo Breza sa poslovnim jedinicom „AS“ u Visokom** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 53. na strani 105. i 106.

Općina Vareš:

- **Mješovita srednja škola „NORDBAT – 2“ Vareš** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 54. na strani 107. i 108.
- **„PEZO“ doo Vareš** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 55. na strani 109. i 110.

Općina Olovo:

- **„SDŽS“ doo Olovo** upisana u Registar autoškola Zeničko-dobojskog kantona pod rednim brojem 56. na strani 111. i 112.

Broj: 10-27-284-23/12

MINISTRICA

Datum: 13.02.2012. godine

Bernadeta Galijašević, prof., s.r.

.....

OGLASNI DIO

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
Broj: 42 0 P 014738 11 P
Zavidovići, 30.01.2012.godine

Općinski sud u Zavidovićima, shodno odredbi člana 298 Zakona o parničnom postupku FBiH, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, sudija Polić Zineta, u pravnoj stvari tužiteljice Bečić Amele, kći Fuada, iz Zavidovića, ul. Branilaca grada 9/2, protiv tuženog Bečić Zubeira sin Hammada, posljednjeg poznatog boravišta u Zavidovićima, ul. Hasana Kikića bb, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, postavio je tuženom, rješenjem ovog suda 42 0 P 014738 11 P od 30.01.2012.godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Suljić Mirada, iz Zavidovića, Naselje „Stadion“, lam. IV/2.

Privremeni zastupnik će tuženog zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok mu organ starateljstva ne postavi staratelja.

S u d i j a
Polić Zineta, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
Broj: 42 0 P 000747 08 P
Zavidovići, 23.02.2012.godine

Općinski sud u Zavidovićima, shodno odredbi člana 298 Zakona o parničnom postupku FBiH, izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, sudija Polić Zineta, u pravnoj stvari tužitelja Selimović Alema, iz Zavidovića, Ul. Gazije bb, koga zastupa punomoćnik Hrnjić Dževad, advokat iz Žepča, Ul. Zelena pijaca br. 5, protiv tuženog Džinić Jusufa, sin Abdulaha, iz Zavidovića, posljednjeg poznatog prebivališta u Zavidovićima, Činovići bb i Podubravlje bb, sada nepoznatog boravišta u inostranstvu, radi naknade štete, v.s. 3.706,00 KM, postavio je tuženom, rješenjem ovog suda 42 0 P 000747 08 P od 23.02.2012.godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Bašić Aldina, iz Maglaja, Ul. Aleja ljiljana bb.

Privremeni zastupnik će tuženog zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok mu organ starateljstva ne postavi staratelja.

S u d i j a
Polić Zineta, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
Broj: 42 1 P 000214 11 P
Datum: 21.02.2012.godine

Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, Odjeljenje u Maglaju sudija Bradarić Seka, u pravnoj stvari tužitelja Ćostović mldb.Safete iz Maglaja, Ulišnjak bb., koju zastupa zakonska zastupnica, majka Bećirović Emina, koju zastupa punomoćnik, Alić Fehim, advokat iz Maglaja, protiv tuženog Ćostović Nedžada iz Tešnja, radi izdržavanja zajedničkog djeteta, postavio je tuženom, rješenjem ovog suda : 42 1 P 000214 11 P od 21.02.2012. godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Muhamedović Enis, advokat iz Maglaja, a na osnovu čl. 296 st. 2 točka 4 Zakona o parničnom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik će tuženu zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok joj organ starateljstva ne postavi staratelja.

S u d i j a
Bradarić Seka, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA
ODJELJENJE U MAGLAJU
Broj: 42 1 P 001968 09 P
Datum: 26.12.2011.godine

Općinski sud u Zavidovićima Odjeljenje u Maglaju izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Općinski sud u Zavidovićima, Odjeljenje u Maglaju sudija Bradarić Seka, u pravnoj stvari tužitelja Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna Filijala Zenica, protiv tuženog Obralić Admira sin Amira iz Maglaja radi duga od 10.057,68 KM, postavio je tuženoj, rješenjem ovog suda : 42 1 P 001968 09 P od 26.12.2011. godine, privremenog zastupnika u osobi advokata Bašić Eldin, advokat iz Maglaja, a na osnovu čl. 296 st. 2 točka 4 Zakona o parničnom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik će tuženu zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok joj organ starateljstva ne postavi staratelja.

S u d i j a
Bradarić Seka, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 000182 09 P 2
Kakanj, 15.02.2012. godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić, u pravnoj stvari tužitelja Izet Aliefendić, koga zasatupa ZAK Ćosović aziz-Ćosović Faruk, advokati iz Visokog, protiv tuženika Grozda Jošić, Haračić ěsead, Haračić Kata, Jelačić Nikola iz Kaknja i Krolo Sonja, sada nepoznatog boravišta, radi poništenja Ugovora i predaje u posjed,

Rješenjem od 26.01.2012.godine tuženoj Krolo r. Knežević Sonji nepoznatog prebivališta i boravišta u ovom postupku sud je postavio privremenog zatupnika u osobi Grgić Anto, advokata iz Kaknja, na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4 ZPP-a, jer je boravište tužene nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženoj dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim nvoimana FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija
Ismar Jukić, s.r.

.....
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 018465 12 P
Kakanj, 28.02.2012. godine

O G L A S

Općinski sud u Kaknju, sudija Ismar Jukić, u pravnoj stvari tužitelja Miroslav Vuletić, sin Nike iz kaknja, koga zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Anto Perija si Ive iz Kaknja. 2. Beus r. Perija Zora iz Kaknja, 3. Vukelić r. Perija Kata, 4. Caktaš r. Perija Mara iz Kaknja i 5. Perija Nikola, sin Ive iz Kaknja, nepoznatog prebivališta i boravišta, koje zastupa privremeni zastupnik advokat Obralija Mesud, iz Kaknja, radi Utvrđenje i uknjižba, VSP 1.000,00.

Rješenjem od 25.01.2012.godine Sud je postavio tuženim od 1-5 privremenog zastupnika Obralija Mesuda, advokata iz Kaknja, na temelju čl. 296. st. 1. tač. 4. ZPP-a, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženike u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas će se objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sudija
Ismar Jukić, s.r.

.....

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U KAKNJU
Broj: 36 0 P 017328 11 P
Kakanj, 29.02.2012. godine

Općinski sud u Kaknju, sutkinja Nina Šabić, u pravnoj stvari tužitelja Talić Nihad sin Ibrahima iz Kaknja, Tičići bb, koga zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Mušija Ekrem sin Salke, Pope bb, općina Kakanj, 2. Husika Fehim sin Mehe iz Kaknja, Pope bb, općina Kakanj, 3. Husika Mehmed sin Ismeta iz Kaknja, ul. 4. Juli br. 58, općina Kakanj, 4. Čizmić Hamza sin Avde iz Kaknja, Pope bb, općina Kakanj, 5. Mušija Enver sin Salke iz Kaknja, Pope br. 6, općina Kakanj, 6. Đokić Fahrija sin Alije iz Kaknja, Pope br. 29, općina Kakanj, 7. Đokić Ramiz sin Adema, Popi br. 28, općina Kakanj, 8. Husika Šemsudin sin Husejna, Varda br. 52, općina Kakanj, 9. Husika Nail sin Zahida, iz Kaknja, Varda bb, općina Kakanj, 10. Škulj Nermin sin Nurije iz Kaknja, Varda br. 155, općina Kakanj, 11. Hodžić Mensur sin Mehmedalije iz Zenice, ul. Armije RBiH br. 4, 12. Hodžić Besad sin Mehmedalije iz Kaknja, ul. Patriotske lige br. 1, općina Kakanj, 13. Hodžić Mensura kći Mehmedalije iz Kaknja, ul. Patriotske lige br. 1, općina Kakanj, 14. Hodžić Fuad sin Mehmedalije iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, općina Kakanj, 15. Hodžić Midhat sin Mehmedalije iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića bb, općina Kakanj, 16. Đokić r. Kozlo Šida kći Mustafe iz Kaknja, Pope bb, općina Kakanj, 17. Čeliković Nijaz sin Seida iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića, općina Kakanj, 18. Berbić r. Husika Enisa, Brežani br. 106, općina Kakanj, 19. Husika Mehmed sin Ismeta iz Kaknja, ul. 4. Juli br. 58, općina Kakanj, 20. Đokić Fetah sin Ahmeta iz Kaknja, ul. 4. Juli br. 12, općina Kakanj, 21. Đokić Smail sin Ahmeta iz Kaknja, Pope br. 25, općina Kakanj, 22. Đokić Nuraga sin Ahmeta iz Kaknja, Pope br. 23, općina Kakanj, 23. Pačariz Esad sin Mehmeda, Popi bb, općina Kakanj, 24. Mehić Nezir sin Salke iz Kaknja, Pope br. 38, općina Kakanj, 25. Lepić Elvedin sin Hilmije iz Kaknja, ul. 7. Muslimanske br. 35, općina Kakanj, 26. Spahić r. Lepić Elvedina kći Hilmije iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića br. 3, općina Kakanj, 27. Bašić Jasmin sin Adema iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, općina Kakanj, 28. Bašić Besim sin Adema, iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, općina Kakanj, 29. Pačariz Zijad sin Esada iz Kaknja, Pope br. 53, općina Kakanj, 30. Škulj Muris sin Nurije, iz Kaknja, Varda bb, općina Kakanj, 31. Alagić r. Đokić Derviša kći Ejuba iz Kaknja, Zgošća br. 66, općina Kakanj, 32. Mašić r. Đokić Zakira kći Ejuba, iz Kaknja, Vinski Put br. 9, općina Kakanj, 33. Mašić r. Đokić Minka kći Ejuba iz Kaknja, Brnj bb, općina Kakanj, 34. Delibašić Mevludin sin Himze iz Kaknja, ul. Alije Izetbegovića br. 16, općina Kakanj, 35. Đokić r. Husika Munira kći Hamze, iz Kaknja, Pope br. 29, općina Kakanj, 36. Berbić Avdo sin Zihnije, iz Kaknja, Obre bb, općina Kakanj, 37. Berbić Mustafa sin Zihnije, iz Kaknja, Bistrik Crkvenjak bb, općina Kakanj, 38. Karić Husnija sin Mehmeda iz Kaknja, Pope br. 91, općina Kakanj, 39. Husika Halim sin Čamila iz Kaknja, ul. 4. Juli bb, općina Kakanj, 40. Husika Halid sin Čamila, iz Kaknja, ul. 4. Juli br. 23, općina Kakanj, 41. Husika Hilmija sin Čamila iz Sarajeva, ul. Halim Hodžina 22, 42. Islamović r. Husika Amira kći Čamila, iz Kaknja, Bukovlje br. 221, općina Kakanj, 43. Husika Elvedin sin Ismeta, iz Kaknja, 4. Juli 58., općina Kakanj, 44. Imamović r. Husika Elvedina kći Ismeta iz Kaknja, ul. Šehida br. 64, općina Kakanj, 45. Kubat r. Berbić Zekija kći Zihnije iz Fojnice, ul. Džemala Bijedića 4, 46. „GMK“ DD Kakanj, ul. Selima ef. Merdanovića bb, Kakanj, 47. Islamska vjerska zajednica Popi, Pope bb, općina Kakanj, 48. Ganić Pašo sin Huseina, općina Kakanj, 49. Ganić Osman sin Huseina iz Visoko, Poriječani bb, 50. Ganić Husein sin Osmana iz Visokog, Poriječani bb, 51. Hasagić r. Đokić Ajiša, Bičer, općina Kakanj, 2., 52. Husika Hasan sin Huseina, Mramor, općina Kakanj, 53. Đokić r. Karamuja Hava, Javor, općina Kakanj, 54. Đokić Safija kći Nazifa, Pope, općina Kakanj, 55. Pačar udt. Čišija Šida, Vrtlište, općina Kakanj, 56. Pačar Salko sin Mehmeda, Karaula, općina Kakanj, 57. Neimarlija r. Đokić Đula, Živalji, općina Kakanj, 58. Đokić Ejub sin Nezira, Pope, općina Kakanj, 59. Mušija Sezahija sin Salke, Pope, općina Kakanj, 60. Kozlo ud. Kulović Selveta, Doboj- Kakanj, općina Kakanj, 61. Šahinbegović Sabrija sin Salke, Pope, općina Kakanj, 62. Husika Hasan sin Hamida, Varda- Pope, općina Kakanj, 63. Škulj Nurija sin Mehe, Varda, općina Kakanj, 64. Brkić Esad sin Bečira, Varda, općina Kakanj, 65. Bečirhođić Seid sin Zuhdije, Popi, općina Kakanj, 66. Čeliković Seid sin Omera, Kakanj, općina Kakanj, 67. Husika Midhat sin Mehe, Pope bb, općina Kakanj, 68. Sijalđić Avdo sin Mustafe, Bijele Vode, općina Kakanj, 69. Đokić r. Sarač Bahrija kći Akifa, Pope, općina Kakanj, 70. Husika Muharem sin Osmana, Mramor, općina Kakanj, 71. Čosić Husnija sin Nazifa, Javor, općina Kakanj, 72. Mehić Ibrahim sin Salke, Pope, općina Kakanj, 73. Husika Irfan sin Mehe, Varda bb, općina Kakanj, 74. Zahirović r. Karić Hamida kći Mehmeda, Kujavče, općina Kakanj, 75. Karić Selvedin sin Muhameda, Kakanj, općina Kakanj, 76. Karić Selvedina kći Muhameda, Kakanj, općina Kakanj, 77. Goralija Medžid sin Salke, Gora, općina Kakanj, 78. Ibrahimspahić r. Đokić Đevada kći Ejuba, Doboj, općina Kakanj, 79. Delibašić Mensura kći Himze, Kakanj, općina Kakanj, 80. Berbić Zijad sin Muharema, Brežani, općina Kakanj, 81. Husika Čazim sin Čamila, Kakanj, 4. Juli, općina Kakanj, 82. Husika Amir sin Čamila, Kakanj, 4. Juli, općina Kakanj, 83. Haračić r. Husika Munevera, Dumanac, općina Kakanj, radi utvrđivanja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v.s. 1.000,00KM, dana 29.02.2012. godine, donio je slijedeći

O G L A S

Rješenjem ovog suda od 29.02.2012. godine, tuženim pod rednim brojem: 18. Berbić r. Husika Enisa, Brežani br.106, općina Kakanj, 25.Lepić Elvedin sin Hilmije iz Kaknja, ul. 7. Muslimanske br.35, općina Kakanj, 43. Husika Elvedin sin Ismeta, iz Kaknja, 4. Juli 58., općina Kakanj, 48.Ganić Pašo sin Huseina, općina Kakanj, 49. Ganić Osman sin Huseina iz Visoko, Poriječani bb, 50. Ganić Husein sin Osmana iz Visokog, Poriječani bb, 51. Hasagić r. Đokić Ajiša, Bičer, općina Kakanj,2., 52.Husika Hasan sin Huseina, Mramor, općina Kakanj, 53. Đokić r. Karamuja Hava, Javor, općina Kakanj,, 54. Đokić Safija kći Nazifa, Pope, općina Kakanj, 55.Pačar udt. Čišija Šida, Vrtlište, općina Kakanj,, 56.Pačar Salko sin Mehmeda, Karaula, općina Kakanj, 57.Neimarlija r. Đokić Đula, Živalji, općina Kakanj,, 58.Đokić Ejub sin Nezira, Pope, općina Kakanj, 59. Mušija Sezahija sin Salke, Pope, općina Kakanj, 60. Kozlo ud. Kulović Selveta, Doboj- Kakanj, općina Kakanj, 61. Šahinbegović Sabrija sin Salke, Pope, općina Kakanj,, 62.Husika Hasan sin Hamida, Varda- Pope, općina Kakanj, 63. Škulj Nuriya sin Mehe, Varda, općina Kakanj,, 64. Brkić Esad sin Bečira, Varda, općina Kakanj, 65.Bečirhodić Seid sin Zuhdije, Popi, općina Kakanj, 66. Čeliković Seid sin Omera, Kakanj, općina Kakanj, 67.Husika Midhat sin Mehe, Pope bb, općina Kakanj, 68. Sijalđić Avdo sin Mustafe, Bijele Vode, općina Kakanj, 69. Đokić r. Sarač Bahrija kći Akifa, Pope, općina Kakanj, 70. Husika Muharem sin Osmana, Mramor, općina Kakanj, 71. Čosić Husnija sin Nazifa, Javor, općina Kakanj, 72. Mehić Ibrahim sin Salke, Pope, općina Kakanj, 73.Husika Irfan sin Mehe, Varda bb, općina Kakanj,, 74. Zahirović r. Karić Hamida kći Mehmeda, Kujavče, općina Kakanj, 75. Karić Selvedin sin Muhameda, Kakanj, općina Kakanj, 76.Karić Selvedina kći Muhameda, Kakanj, općina Kakanj, 77. Goralija Medžid sin Salke, Gora, općina Kakanj, 78. Ibrahimspahić r. Đokić Đevada kći Ejuba, Doboj, općina Kakanj, 79. Delibašić Mensura kći Himze, Kakanj, općina Kakanj, 80. Berbić Zijad sin Muharema, Brežani, općina Kakanj, 81. Husika Čazim sin Čamila, Kakanj, 4. Juli, općina Kakanj, 82. Husika Amir sin Čamila, Kakanj, 4. Juli, općina Kakanj, 83.Haračić r. Husika Munevera, Dumanac, općina Kakanj, sada nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Obraliya Mesuda, advokata iz Kaknja, jer bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao duže, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Oglas objaviti u Službenim novinama FBiH, Službenim novinama ZDK i oglasnoj ploči suda.

Sutkinja
Nina Šabić, s.r.

.....

SADRŽAJ

SKUPŠTINA

92. Zakon o preuzimanju zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine 261
 93. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 261

VLADA

94. Uredba o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona 264
 95. Odlukao unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu 264
 96. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora privrednog društva „ŽGP Zenica“ d.d. Zenica 265
 97. Odluka o listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu - Lista esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zeničko-dobojskom kantonu 265
 98. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo, u općini Olovo („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/11) i poništavanju Javnog poziva 279
 99. Odluka o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju metaličnog mineralnog resursa-ceruzita na ležištima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo 279
 100. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona 281
 101. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom“ 281
 102. Odluka o odobravanju sredstava udruženju „Humanost – societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici 282
 103. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certificiranja međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom obrtničkoj radnji „S&M-P“ Kakanj 282
 104. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na ležištu Karaula, k.č. 652/1 K.O. Drecelj, općina Olovo 283
 105. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona period 01.01. - 31.03.2012. godine 284
 106. Odluka o visini naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine 285
 107. Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija - Godišnji program rada - Izvještaj o radu 285
 108. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju projekta „Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“ 288
 109. Odluka o odobravanju sredstava Ustanovi „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj“ 289
 110. Odluka o odobravanju sredstava za javne-humanitarne kuhinje Zeničko-dobojskog kantona 289
 111. Odluka o davanju na trajno korištenje dobivenih količina lož ulja općinama, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iz federalnih robnih rezervi dodijelila Vladi Zeničko-dobojskog kantona 290
 112. Odluka o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012.godinu 291
 113. Rješenje o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona 291
 114. Rješenje o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona 292
 115. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica 292

116. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica	292
117. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za medicinu rada Zenica.....	293
118. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica	293
119. Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica.....	294
120. Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Dom penzionera“ Zenica	294

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

121. Kantonalni operativni plan odbrane od poplava.....	294
---	-----

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU

122. Upis promjena u Registar udruženja	302
---	-----

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT

123. Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o radu komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita.....	310
124. Pravilnik o sastavu i radu komisije matičara	311
125. Rješenje o imenovanju ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona	313
126. Rješenje o imenovanju sekretara ispitne komisije za vozače motornih vozila Zeničko-dobojskog kantona.....	314
127. Rješenje o imenovanju komisije za kontrolu polaganja vozačkih ispita	315
128. Rješenje o imenovanju komisije za kontrolu uvjeta i načina rada autoškola	315
129. Rješenje o formiranju Komisije za provođenje postupka verifikacije i reverifikacije autoškola	316
130. Spisak verifikovanih / reverifikovanih autoškola Zeničko – dobojskog kantona na dan 31.12.2011. godine	317

OGLASNI DIO	320
--------------------------	-----

Izdavač: Zeničko-dobojski kanton, ul. Kučukovići br. 2, Zenica

Glavni i odgovorni urednik: Adis Čehić, **Telefon:** 032/442-551;

Redakcija i pretplata: 032/407-424; **Štampa:** „MELIGRAFPRINT“ d.o.o. Zenica, **Telefon:** 032/249-187